

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE  
KOSOVA

## NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za treći razred osnovne škole  
neformalnog obrazovanja

Priština, maj 2007.

Glavni urednik:

*Fehmi Ismaili*

Urednici:

*Enesa Kadi  
Ramush Lekaj*

Lektor i korektor:

*Sadija Kandi*



UNMIK



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE  
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT  
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERTIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT, E  
SHKENCËS DHE  
TEKNOLOGjisë

MINISTRY OF  
EDUCATION, SCIENCE &  
TECHNOLOGY

MINISTARSTVO ZA  
OBRAZOVANJE, NAUKU I  
TEHNOLOGIJU

Kabinet i Ministrit

Office of the Minister

Kabinet Ministra

## ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO

**Primjena plana i programa za treći razred osnovne škole  
neformalnog obrazovanja**

**BROJ: MONT 21/2005.  
DATUM: 08. 06. 2005.**

Na osnovu člana 6.1 paragraf (b), člana 7 kao i člana 42 Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju Kosova (čl. 1.3) i člana 1.3 (čl. 1.3) i aneksa IV, Pravilnika UNMIK-a br. 2001/19 o Izvršnim organima Privremenih samoupravnih institucija Kosova, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo:

### **član 1.**

#### **Cilj**

Cilj ovog uputstva je primjena Nastavnog plana i programa za treći razred, neformalnog obrazovanja, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom obrazovanju.

**Ilan 2.**  
**Plan i program**

Nastavni plan i program za treći razred neformalnog obrazovanja priložen je Administrativnom uputstvu.

**Ilan 3.**  
**Primjena**

3.1. Nastavni plan i program za treći razred neformalnog obrazovanja primjenjuje se od školske 2004/2005. godine.

3.2. Primjenom Plana i programa za treći razred neformalnog obrazovanja stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za treći razred osnovne škole, neformalnog obrazovanja.

**Ilan 4.**  
**Stupanje na snagu**

Ovo Uputstvo stupa na snagu sa potpisom Ministra.



**Agim Veliu, Ministar**

## **SADRŽAJ**

**Administrativno uputstvo, 3**

**I Uvod, 7**

**II Ciljevi, 8**

**III Metodološka uputstva, 8**

**IV Vrjednovanje, 10**

**V Izvori i nastavna sredstva, 13**

**VI Nastavni plan predmeta, 13**

## **JEZICI I KOMUNIKACIJA**

**Bosanski jezik i knjizevnost, 17**

**Engleski jezik, 37**

## **MATEMATIKA**

**Matematika, 63**

## **PRIRODNE NAUKE**

**ovjek i priroda, 77**

## **DRUŠTVENE NAUKE**

**Građansko vaspitanje, 91**

## **TEHNOLOGIJA**

**Ručni rad, 101**

## **UMJETNOSTI**

**Likovno vaspitanje, 111**

**Muzičko vaspitanje, 121**

## **TJELESNI ODGOJ**

**Tjelesni odgoj i sport, 133**

## I. UVOD

Obrazovanje predstavlja vode e podru je djelovanja društvenog, politi kog i ekonomskog razvoja Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po me unarodnim standardima zapo etu poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) realizuje preduzimaju i svestrane i prakti ne korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu, od historijskog zna aja za razvoj i napredak kosovskog društva, MONT teži da promjeni gledišta u procesu razvijanja li nosti sa jasnom vizijom za njegovu budu nost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u politi kim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, nau nom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi jedne nau ne procedure, kako po obliku, metodološkom pristupu, organizaciji i razvijanju predmetnog sadržaja, tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, metoda, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Profesionalne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa bile su stalno u toku najnovijeg razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa me unarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji je izra en na dugoro noj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekih zemalja.

Posebna pažnja posve ena je njegovanju pozitivnog stava prema u enju, stimulaciji u enika da se angažuju na opravdan na in u ispunjavanju školskih zahtjeva, razvoju vještina iz svakodnevnog života, uvi jek imaju i u vidu karakteristike fizi kog i psihi kog razvoja ovog uzrasta.

Realizacija ciljeva ovog plana i programa zavisi e od posve enog rada nastavnika, kojima se ovaj plan i program i posve uje. Da bismo olakšali primjenu ovog Nastavnog plana i programa, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije organizova e, s vremenem na vrijeme, predavanja sa nastavnicima koji e biti vo eni od eksperata odgovaraju ih oblasti sa dodatnim uputstvima ovoga Plana i programa.

## **II CILJEVI**

Nastavni plan i program za treći razred ima za cilj:

- nastavak izgradnje duhovnih vrijednosti u enika, konsolidaciju znanja, izdizanje, orijentisanje obdarenosti i sposobnosti za građenje njihove budućnosti;
- podsticanje u enika za preduzimanje inicijativa nezavisnog djelovanja u porodnom okruženju i šire, poštovanje i osnovna pravila ponašanja u grupi.
- Obrazovanje svih građana Kosova i onih koji su iz bilo kojeg razloga prekinuli školovanje

Radne grupe za izradu planova i programa, u skladu sa sadržajem, izabrale su opšte objektive i specifičnosti za ostvarivanje navedenih ciljeva kojima su jasno određeni očekivani rezultati na kraju svakoga razreda.

## **III METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta. Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadržajnih specifičnosti, nastavnih tema, sa didaktičkom osnovom, nivoom formiranja u enika i dr.


Metode i tehnike rada sa učenicima treba kombinovati, kako bi bile što raznovrsnije, u smislu pospješivanja dinamike učasa, razbijanja monotonije i motivisanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i tehnike u enja. Nastavnik može primijeniti tehnike i različite kombinovane nastavne metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Imajući u vidu cilj za što kvalitetnijom nastavom sugeriraju se neke tehnike i metode:

- izlaganje i pojašnjenje;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;

## STRUKTURA SISTEMA OBRAZOVANJA NA KOSOVU



- u enje kroz rješavanje problema;
- diskusija (debata);
- rad u grupama;
- predstavljanje i interpretacija;
- tehnike kriti kog mišljenja;
- idejna inspirativnost (brainstorming);
- samostalno istraživanje.

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primijeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnostima.

Za odre ene nastavne teme može se uspješno izvoditi nastava u prirodi, razli ite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, potrebno je koristiti odgovaraju a didakti ka nastavna sredstva i pomagala, bez kojih se ne mogu posti i o ekivani rezultati.

#### **IV VRJEDNOVANJE**

Vrijednovanje (ocjenjivanje) je proces sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju odre ivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne objektive. Ono treba da se zasniva na objektivima znanja (o ekivanim rezultatima) odre enog nastavnog programa i odre enog nivoa.

Ovaj proces se zasniva na nekim osnovnim na elima, kao što su:

- odre ivanje cilja i prednosti u procesu vrednovanja;
- primjena odgovaraju ih instrumenata mjerena u skladu sa ciljem kako bi se mjerilo ono što se želi izmjeriti;
- obezbje enje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja.

## **IV 1. Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik (samovrednovanje);
- pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni listi i (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti);
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test na bazi kriterijuma i objektiva;
- test dostačujući sa injen na osnovu pitanja (zahtjeva):
  - odgovor sa više alternativa,
  - kratki i otvoreni odgovor,
  - izabrani otvoreni odgovor i dr.,

kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

## **IV 2. Stepen usvojenosti gradiva**

Na kraju nastavne godine svaki učenik treba da dostigne jedan od stepena usvojenosti nastavnog gradiva:

- Odličan (stepen najviše usvojenosti);
- Vrlo dobar (stepen više usvojenosti);
- Dobar (stepen srednje usvojenosti);
- Dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti) i
- Nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (v. tabelu) koji se baziraju na:

<b>Opšti objektivii</b>	<b>Najviša usvojenost 90%</b>	<b>Visoka usvojenost 80%</b>	<b>Srednja usvojenost 60%</b>	<b>Dovoljna usvojenost 40%</b>	<b>Nedovoljna usvojenost</b>
<b>Poznavanje predmeta</b>	Veoma visoke sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Visoke sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Srednje sposobnosti poznavanja i primjene znanja predmeta u obimnim situacijama.	Ograničene sposobnosti u poznavanja i primjene znanja predmeta u obimnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti poznavanja i primjene znanja predmeta u obimnim situacijama.
<b>Razumijevanje naučnih procesa</b>	Veoma visoke sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, načela i odnosa uzrok-posljedica, prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, načela i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, načela i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuivanje.	Ograničene sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa.
<b>Kritika mišljenje</b>	Visoke sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva načela i iskustva.	Sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva načela i iskustva.	Ograničene sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva načela i iskustva.		
<b>Manevarske vještine</b>	Stećen zadovoljavajući stepen sposobnosti manevarske vještine.			Niži stepen usvojenih sposobnosti (nekih) manevarske vještine.	

## **V IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Radi uspješne i efektivne realizacije nastave i u enja, ovog Nastavnog plana i programa, nastavnici i u enici treba da koriste razli ite izvore i sredstva informisanja.

Do sada je glavni izvor informisanja bio školski udžbenik odre enog predmeta. Ukoliko nedostaje neki odre eni udžbenik za odgovaraju i nastavni predmet, nastavnici i u enici imaju mogu nosti da koriste razne udžbenike iz prethodnih i teku ih razreda, kao i druge dopunske materijale u cilju obezbje ivanja znanja i iskustava koja imaju nau nu podlogu.

Pored raznih školskih udžbenika sugerišemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priru nici, atlasi i brošure;
- novine, stru ni i nau ni asopisi;
- fotografije, posteri, proglaši, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- ra unarski programi, internet, CD i dr.

U nadlježnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomo na nastavna sredstva, vode i ra una o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na ono što je suštinsko za u enje.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i u eniku.

## **VI. NASTAVNI PLAN PREDMETA**

Br.	Nastavni predmeti	Broj asova	
		III razred	%
1.	Bosanski jezik i književnost	126	33.33
2.	Engleski jezik	36	9.52
3.	Matematika	90	23.80
4.	ovjek i priroda	18	4.76

5.	Građansko vaspitanje	18	4.76
6..	Muzičko vaspitanje	18	4.76
7.	Likovno vaspitanje(*)	18	4.76
8.	Ručni rad	18	4.76
9.	Tjelesni odgoj i sport (**)	(36)	9.52
	<b>Ukupno:</b>	<b>342 + (36)</b>	

(\*) Učitelj može da izabere u kojem odjeljenju i sa koliko dneva nedjeljno da organizuje predmete: muzičko vaspitanje i likovno vaspitanje.

(\*\*) Izbor vrši skola da li će se organizovati ili ne ovaj predmet zavisi od zahtjeva učenika

## JEZICI I KOMUNIKACIJA

- Bosanski jezik i knjizevnost
- Engleski jezik



# **BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST**

## **UVOD**

Jezik je oru e za razmišljanje, samoiskazivanje i komunikaciju, za uspostavljanje društvenih relacija, za uvanje i prenošenje kulturne baštine i napredak pojedinca i društva.

Jezik je tipi ni društveno-mentalni fenomen koji ovjeka ini ovjekom.

Jezikom se rije i prenose u koncepte. Što više koncepata u enik ima na raspolaganju i što bolje razumije njihove relacije, to lakše razmišlja.

Nastava jezika ima važan zadatak da kroz poznavanje jezika i literature pomogne u eniku da postane samostalna, slobodna, kreativna i kulturna li nost, svjesna svog li nog i nacionalnog identiteta. Ustanjem literature u enik usvaja materijal koji razvija njegov emocionalni život i njegovu sliku o svijetu, usvaja znanje o samom sebi i o drugim ljudima, o ljudskim iskustvima i imaginaciji. Razvijaju i i cijene i vlastiti jezik i kulturu, u enici saznaju da postoje i druge kulture i drugi jezici koje, tako e, treba cijeniti. Nastava jezika upu uje u enike da uvažavaju kulturno naslje e ovje anstva, a veliki dio ljudskog intelektualnog kapitala živi u jeziku kao i jezik.

Za ovjekov intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, jezik ima ogroman zna aj.

U razli itim situacijama i u svakoj životnoj dobi, komunikacija bez jezika teško je zamisliva.

Od kvaliteta komunikacije u velikoj mjeri zavisi prosperitet pojedinaca pa i društva u cjelini.

Znanja ste ena u ovoj oblasti predstavljaju neophodnu osnovu za nastavu i u enje u svim drugim oblastima, jer razli iti vidovi upotrebe jezika unapre uju se nastavom ostalih oblasti.

Mišljenje i jezik su suštinski povezani. Razvijanje jezi kih kompetencija u direktnoj je vezi sa razvojem saznajnih sposobnosti, kao i s razvojem mišljenja u najširem smislu rije i.

Jezi ke vještinje – slušanje, govor, itanje i pisanje – podjednako su zna ajne i me usobno povezane. Zato se podrazumjeva da e se one preplitati jer u enje jedne pomaže razvoju drugih.

Književna djela predstavljaju bitan element ukupnog razvoja sistema estetskih vrijednosti.

Pored njih u enik se u toku školovanja upoznaje i s drugim vrstama tekstova. Svi oni zasnovani su na nizu razli itih konvencija i podrazumijevaju niz sposobnosti i vještina koje se u eniku sistematski predstavljaju u nastavi, ne samo iz ove ve i iz svih drugih obrazovnih oblasti, kako bi se podstakao razvoj komunikativnih, saznajnih i istraživa kih sposobnosti u enika.

Nastava u oblasti jezika, književnosti i komunikacija treba da teži razvoju u enika kako bi mogli da u estviju u interkulturnoj interakciji na više jezika, kao i omogu avanju upoznavanja ve eg broja kulturnih zajednica.

Nastava iz oblasti jezika treba da predstavlja za u enika izvor zadovoljstva iako se taj stepen ne može izmjeriti ali se može uo iti.

## CILJEVI

1. U enici formiraju pozitivan odnos prema maternjem jeziku, jer postaju svjesni da se pomo u njega najlakše izražavaju i sporazumijevaju, jer postupno i planski ovladavaju i upotrebljavaju, pored lokalnog govora i standardni književni bosanski jezik.
2. U enici razvijaju sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama iz neposrednog okruženja, i postepeno se ospozobljavaju za osnovne sporazumijevaju e aktivnosti: slušanje, govorenje, itanje i pisanje, koje im omogu avaju upoznavanje sebe i svijeta, kao i zadovoljavanje ulnih i društvenih potreba.
3. U enici se podsti u na razvoj mišljenja i izgra ivanja svijesti o sebi i okolini i na taj na in pove avaju mogu nost djelovanja na okruženje.
4. U enici razvijaju svijest o svojoj kulturnoj baštini i svojoj tradiciji, kao i o postojanju drugih kultura iz neposrednog okruženja sa kojima se u enik svakodnevno suo ava.
5. U enici bogate maštu i razvijaju kreativnost kroz razli ite tekstove koji im se predstavljaju i na taj na in pronalaze temeljne vrijednosti realnog i irealnog svijeta.

6. Učenici kroz igru i zabavu osjećaju li no zadovoljstvo i sreću u čitanjem umjetnih tekstova, jer u enje jezika im omogućava, ne samo komunikaciju sa okolinom, već i sticanje znanja o svijetu.
7. Učenici bogate riječnik na taj način razvijaju spremnost za govor, samopouzdanje, hrabrost i kreativnost u rješavanju sporova na miroljubiv način, mogućnost poštovanja drugačijih mišljenja i podsticaj na stvaralačku aktivnost.
8. Učenici upoznaju različite tekstove koji se predstavljaju direktno ili indirektno - medijski i kroz zadatke se usmjeravaju na identifikaciju sa tekstrom. Iz teksta izdvajaju osnovne vrijednosti: istinito-neistinito, pošteno-nepošteno i na taj način uče kako da kritički razmišljaju. Učenici učavaju povezanost između literarne i ostalih formi umjetnosti.

## **OBJEKTIVI**

### **FUNKCIONALNI CILJEVI**

1. Učenici koriste receptivne jezičke vještine (slušanje i čitanje) u komunikativnim situacijama u vezi sa neposrednim okruženjem i njim potrebama.
2. Učenici koriste vještine jezičke produkcije (govor i pisanje) u komunikativnim situacijama u vezi sa neposrednim okruženjem i njim potrebama.
3. Učenici aktivno učestvuju u interakciji sa sagovornicima iz neposrednog okruženja i usvajaju temeljna načela dijaloškog sporazumjevanja.
4. Učenici znaju da prenose sadržaje kratkih poruka ili tekstova.
5. Učenici prepoznaju osnovne elemente jezičkog sistema.
6. Učenici čitaju umjetničke tekstove i književnosti primjerene njihovom uzrastu, shvataju njihove osnovne poruke, produbljuju ih i počinju da razvijaju sopstveni italci ukus.

7. U enici prate i koriste medijske prikaze koji odgovaraju njihovom uzrastu.

## RAŠ LANJIVANJE FUNKCIONALNIH CILJEVA

### 1. Slušanje

U enici slušaju i razumiju kratke tekstove različitih vrsta na standardnom književnom jeziku:

- izlaganja
- književne tekstove
- didaktička upustva
- saopštenja.

U enici uočavaju da se u građenu poruka pored govora povezuju i drugi oblici izražavanja

- pokret – gestikulacija
- slika
- muzika

### 2. Čitanje

U enici ovladavaju tehnikom čitanja naglas i u sebi.

U enici primjenjuju ostale vještine i strategije čitanja

U enici čitaju kratke tekstove različitih vrsta, i pri tome:

- prikupljaju informacije
- bogate riječnik, stil u znanje
- razvijaju maštu.

U enici čitaju i razumiju nelinearne elemente teksta:

- ilustracije
- legende
- tabele
- dijagrame.

U enici znaju da koriste sadržaje knjige da bi pronašli odredeni tekst.

U enici uočavaju dijelove teksta;

- naslovi
- podnaslovi
- odjeljci
- ime autora

U enici koriste slikovni riječnik ili riječnik na kraju knjige da bi otkrili značenje nepoznate riječi.

### **3. Govor**

U enici pravilno izgovaraju glasove, riječi i izraze i pravilno intoniraju rečenicu.

U enici govore tečeno, odgovaraju im tempom.

U enici koriste plan da bi pripremili kratka saopštenja o poznatoj temi.

U enici jasno formulišu iskaze, primjerene govornoj situaciji.

U enici izražavaju misli, ideje, osjećanja i stavove o raznim temama iz neposrednog okruženja, na osnovu iskustva i maštovanja.

U enici napamet govore kratke tekstove:

- recituju
- govore po ulogama.

### **4. Pisanje**

U enici pravilno koriste pisma maternjeg jezika poštujući pravopis.

U enici vladaju osnovnim vještinama i strategijama pisanja.

U enici prepisuju djelove poznatog teksta

U enici pišu po diktatu djelove poznatog sadržaja.

U enici pišu na osnovu svojih misli (autodiktat) i pri tome vode računa o znacima interpunkcije.

U enici pišu kratke tekstove različitim formi i namjena i pri tome izražavaju svoje:

- misli,
- ideje,
- osjećanja i stavove o raznim temama iz neposrednog okruženja na osnovu iskustva ili maštovanja.

### **5. Interakcija**

U enici tolerantno i bez ustručavanja učestvuju u razgovoru držeći se teme i koristeći jezik ka sredstvima primjerena uzrastu i komunikativnoj situaciji.

U enici znaju da saopštite i obrazložite svoj stav o nekom spornom pitanju (prilikom igre).

U enici znaju da obave telefonski razgovor i pri tome znaju da prenesu kratku poruku.

U enici postavljaju pitanja i daju odgovore, i u usmenom i u pismenom obliku, pridržavajući se konverzacijskih pravila.

U enici znaju da koriste osnovne forme pisane komunikacije, te umiju da napišu:

- pismo,
- poruku,
- spisak,
- razglednicu.

## 6. Medijacija

U enici formiraju i preoblikuju iskaze i kraće tekstove uz pomoć verbalnih i neverbalnih sredstava radi prenošenja osnovnih značenja.

U enici znaju da izdvoje ključne riječi iz kraćih tekstova.

U enici znaju da daju naslov:

- tekstu,
- slici,
- podnaslov djelovima teksta

## 7. Interpretacija

U enici koriste svoja znanja i iskustva kao i druge tekstove da bi razumjeli ono što pišu.

U enici razlikuju stvarno od imaginarnog.

U enici znaju da prepoznaju i izdvoje osnovne ideje u tekstu.

U enici znaju da izdvoje i opišu:

- zaplet,
- mjesto,
- vrijeme događaja,
- slijed događaja,
- aktere i njihove osobine.

U enici prepoznaju i znaju da upotrebe figurativni jezik u književnom i neknjiževnom tekstu.

U enici znaju da zauzmu sopstveni stav o protagonistom tekstu.

U enici znaju da ilustruju tekst i prikažu ga kroz ilustracije i u nizu slika.

## 8. Jezik

U enici prepoznaju riječi i rečenice

U enici prepoznaju i razlikuju vrste riječi:

- imenice (vlastite i zajedničke),

- rod i broj,
- glagole,
- pridjeve (opisne, prisvojne, gradivne),

U enici razlikuju vrste re enica:

- izjavne,
- upitne,
- uzvi ne,
- potvrđne,
- odri ne,
- proste i proširene.

U enici znaju da podijele rije i na slogove.

U enici znaju da odrede subjekat i predikat u re enici.

U enici znaju da razlikuju osnovne glagolske oblike:

- prošlo vrijeme,
- sadašnje vrijeme,
- buduće vrijeme,
- neodređeno vrijeme.

U enici identifikuju osnovne oblike promjenljivih vrsta rije i (nominative imeni kih rije i i infinitive glagola) kako bi mogli da upotrebljavaju rije nik.

U enici znaju da razlikuju rije i istog i suprotnog zna enja:

- rije i koje označavaju umanjeno
- rije i koje označavaju nešto uvećano

U enici znaju da razlikuju osnovno do prenešenog zna enja.

U enici posjeduju aktivni i pasivni riječnik koji odgovara njihovom uzrastu.

## **9. Književnost**

U enici znaju da razlikuju književne tekstove od ostalih vrsta tekstova.

U enici znaju da razlikuju osnovne vrste književnog izražavanja:

- stih,
- prozu,
- pjesmu,
- priče.

U enici znaju da prepoznaju jednostavne književne forme:

- brojalice,
- bajke,
- basne,

- šaljive priče,
- poslovice,
- zagonetke

## **10. Medijska pismenost**

U enici znaju da koriste različite medije radi informisanja, obrazovanja i zabave:

- plakat,
- novine,
- strip,
- asopise,
- filmove,
- kompakt diskove

U enici znaju da tumače značenje medijskih poruka:

- šta je uočio
- šta je naučio
- šta mu se dopalo
- kako se osjećao..

10.3 U enici znaju da izraze: ideje, iskustva, stavove i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnih medijskih tekstova:

- novina,
- stripova,
- plakata,
- i internet stranica.

## **PLANIRANI SADRŽAJI IZ KNJIŽEVNOSTI**

U enici citaju, razumjevaju i vrednuju umjetničke tekstove i predlažu drugačiji tok radnje.

**O i moje majke** - japanska narodna pjesma

**List na putu** - Š. Pandžo

**Škola budućnosti** - Ajša Zahirović

**Golubovo krilo** - Ahmet Hromadžić

**Svijetu se ne može ugoditi** - šaljiva priča

**Moj otac je tvrđava** - Jusuf Žiga

**Vezeni most** - N. K. Hadžić

**Jesen** - Meljiman Mustafi

**Deoba** - arapska narodna priča  
**Li ina** - narodna pripovjetka  
**Majka** - islandska narodna priča  
**Tri sunca** - I. Bekri  
**Prisluškivanje** - Š. Pandžo  
**Kako ste se igrali** - Bela Džogović  
**Kako je postalo drago kamenje** - indijanska priča  
**Dedin nišan** - Sead Redžepagić  
**Jesenje veče** - F. G. Lorka  
**Uspavanka** - Uzeir Ajradini  
**Svitac traži prijatelja** - Sun Ju in  
**Djevojčica sa šibicama** - H. K. Andersen  
**Lav i ovjek** - arapska narodna priča  
**Torbar i majmuni** - indijska bajka  
**Kad bi bilo** - narodna pripovjetka  
**Smijeh i suze** - Azra Mulali  
**Rodine izme** - A. Busunok  
**Repi i šeširko** - Azra Alić  
**Dje ak i mrav** - kineska narodna priča  
**Dijete sa dobrom srcem** - Husein Sulejmani  
**Zlatna sjekira** - japanska bajka  
**Prvi zimski dan** - Eštref Berbi  
**Bliži se bliži ljeto** - D. Maksimović  
**Trešnja** - Džemaludin Latić  
**Oproštaj sa ri anom** - Rizo Džafi  
**Srvi snijeg** - S. Jesenjin  
**Poklon** - etiopska narodna priča  
**Krag** - Uzeir Ajradini  
**Dolapče** - Hamid Isljami  
**Drugovi** - V. Nedelkovski  
**Želja** - Alija H. Dubočanin  
**Preobražaj** - Mirsad Bećirbašić  
**Gdje je postojbina bajki** - M. B. Vogelnik  
**Šamar** - Sadik Idrizi  
**Ko je tvrdica** - korejska narodna priča  
**Oci** - Rahman Dedaj  
**Rodoplavna** - Jašar Redžepagić

### **Domača lektira**

1. **Bajke i priče** - izbor iz djela svjetskih klasika:  
E. Pelin, K. Čapek, E. Fina, R. Kipling, A. Čehov, A. Puškin.
2. **Izbor iz svjetske poezije za djecu:**  
Prijedlog : Muhidin Anko.
3. **Patuljak vam prinača** - A. Hromadžić
4. **Nenina bašta** - N. K. Hadžić
5. **Očeva sjekira** - Rizo Džafić
6. **Zov zavaja**, Uzeir Ajradini.
7. **Hiljdu i jedna noć**, izbor, prijeđiva : Adila B. Šabah.

Predložena djela za lektiru u enici itaju samostalno kod kuće.

U školi se vode razgovori o programima sadržajima.

U toku školske godine nastavnik je obavezan da obradi najmanje 4 predložena djela, a ostala djela u enici itaju po mogućnosti.

## **STANDARDI POSTIGNUĆA**

Standardi predstavljaju osnovu za koncepciranje nastavnog i obrazovnog rada.

Na osnovu njih i za potrebe njihovog ostvarivanja, biraju se sadržaji nastavnog rada, nastavne metode i oblici rada, određuju se i planiraju aktivnosti u enika i nastavnika, obezbeđuju se potrebna nastavna sredstva, oprema za rad i razna druga učila.

Zato je potrebno da standardi budu jasno i precizno definisani i formulisani, poznati i javni da izražavaju što više opštu saglasnost svih interesnih grupa: u enika, roditelja, škola, i društvene zajednice u širem smislu što se obrazovanjem želi postići i što je funkcija obrazovanja.

Najvažniji zadatak u tom cilju je:

- osposobiti učenika da shvati da autonomija ne znači slobodu od drugih nego sloboda sa drugima, da samopoštovanje, samopotvrđivanje, odgovornost za sopstveno ponašanje - podrazumjeva uzajamnost, ravnopravnost, poštovanje različitosti, suradnju, podršku, i saosjećanje sa drugima.

Osnovni zadaci u enike da razumiju posljedice svoga ponašanja, da su bolji u vještini slušanja, da imaju mnogo više povjerenja, saradnje i uzajamnog poštovanja sa drugovima i da imaju pravilan odnos prema nastavniku i okolini.

Oni mogu avaju sistematsko pravene i vrjednovanje ciljeva obrazovanja.

### **Katalog znanja:**

#### **Jezik i književnost**

Učenici slušaju i posmatraju i aktuelne događaje iz okoline znaju na ovom nivou da:

- reprodukuju bitne podatke na standardnom književnom jeziku,
- da dopune određeni tekst

Učenici itaju na glas i u sebi i po završenom čitanju znaju da predlože:

- druga ići naslov,
- druga ići tok radnje,
- druga ići kraj,
- da ilustruju tekst.

Učenici govorno nastupaju:

- podešavaju i intonaciju sadržaja književnog teksta,
- govore po ulogama, igraju i u kratkim predstavama,
- govore jasno i razgovjetno

Učenici pišu kratke tekstove i poruke i pri tome znaju:

- da upotrijebe veliko slovo,
- da napišu kratko pismo,
- da sačine spisak,
- da napišu kratku poruku.

Učenici u tekstu pronalaze i ispravljaju fundamentalne gramatičke i pravopisne greške:

- veliko slovo na početku rečenice,
- veliko slovo na početku vlastitih imena i prezimena,
- veliko slovo na početku geografskih pojmoveva,

- znake inrenpunkcije na kraju rečenice,
- zarez pri nabranjanju.

Učenici znaju:

- da razlikuju maternji od drugog jezika,
- da razlikuju književni jezik od lokalnog govora,
- da praktično upotrebljavaju književni jezik

Učenici razlikuju književni jezik od lokalnog govora i pri tome znaju:

- pojam maternjeg jezika i
- gdje se još govori ovim jezikom

Učenici istaju i pri tome prepoznaju riječi koje označavaju:

- imena,
- radnju – glagolske oblike,
- pridjeve (opisne)

Učenici u različitim tekstovima znaju da izdvoje rečenice:

- upitne,
- uvjetne,
- izjavne,
- potvrđene,
- odrijetne,
- proste,
- proširene.

## **IZVORI NASTAVNIH SREDSTAVA I NJIHOVA UPOTREBA**

Udžbenici i druga pomagala predviđena su da bi olakšali proces nastave i učenja.

Tradicionalno, udžbenici su najznačajnija sredstva za učenje.

U praksi udžbenike treba koristiti za:

- pružanje podrške u enicima vrijednim i ta nim informacijama;
- bu enje radoznalosti i podsticanje motivacije;
- obezbje enje materijala za samostalni rad u enika;
- stimulisanje inicijative u enika i obezbje ivanje ‘hrane za nove ideje’;
- obezbje enje vježbi i aktivnosti primjene ste nih znanja i vještina;
- stimulisanje ušenika za identifikaciju i rješavanje problema na kreativan na in;
- pomo u enicima da stvore predstavu o informacijama i da ih organizuju na sistematski na in;
- obezbje enje aktivnosti za utvr ivanje ste enog znanja;
- obezbje enje aktivnosti interdisciplinarnog i me ukurilarnog karaktera.

Pored udžbenika u nastavi na bosanskome jeziku koristiti i tehni ka sredstva za masovnu komunikaciju. Koristiti i ilustracije, slikovnice, slike...

## Literatura

**Nastavnicima se preporu uje slijede a literatura :**

- **Pravopis bosanskoga jezika** - Senahid Halilovi ,
- Antologija pjesama bošnja kih pisaca Kosova i Sandžaka - **Bjel Behar** - Alija Džogovi ,
- Dje iji asopis na bosanskome jeziku - **ulistan,**
- **Goranske narodne pjesme** - Harun Hasani,
- Zbirka poezije na župskom govoru: **Sluza u slunce** - Uzeir Ajradini,
- Antologija poezije pjesnika nacionalnih zajednica - **Svjetlosti zna enja** - R. Vasilevski.
- Zbirka poezije za djecu i odrasle: **Makadam mlije nog puta** - Uzeir Ajradini.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Polazni postupak u savla ivanju vještinje itanja je jezi ka i govorna cjelina (brojalica, pjesma, pri a, dijalog, zagonetke...).

Na najmanjim govornim cjelinama-re enicama, razvija se osje anje i smisao za jezik.

Polaze i od komunikativne funkcije jezika, obrada teksta usmjerena je na savla ivanje osnovnih vještina itanja kao preduslova za samostalnu edukaciju i sposobljavanje za iskazivanje misli u slobodnom pri anju, opisivanju, prepri avanju, analiziranju i zaklju ivanju.

U enici sa razvijenim rije nikom bolje napreduju u u enju itanja i pisanja, a dobar govor je posljedica u enja i prirodne nadarenosti.

Na ovom uzrastu u enici uvježbavaju osnovne vještine itanja, nastoje i da se u itanju naglas približe tempu govora i navikavanju da poštuju znake interpunkcije uspostavljaju i emotivni odnos sa onim što itaju. itanje naglas doprinosi uvježbavanju i kontroli izgovora a istovremeno i razumjevanju pro itanog.

itanje u sebi je u osnovi pravo itanje i njemu treba postepeno težiti.

Prelazak na itanje u sebi je uslovjen pravilnim i te nim itanjem naglas.

Svako itanje podrazumjeva razumjevanje pro itanog u skladu sa programskim zadacima.

itanje teksta obi no prati njegova obrada koja se izvodi prema postupku koji se preporu uje kao model za razvijanje itala kih sposobnosti. Nivoi ovog postupka su:

- uvodna motivacija,
- najava teksta interpretativno itanje (tih-glasno),
- izražavanje doživljenog (analiza-sinteza i vrjednovanje),
- ponovno itanje (novi zadaci)

U enike pri itanju treba upu ivati da osjete ljepotu slikovitog izražavanja i da to doživljavanje pokušaju da izraze rije ima i pokretima, da u formi igre dramatizuju kratke pri e i da ih ilustruju.

U toku obrade teksta u enike valja sposobljavati da: prepri avaju (re enicu, odjeljak i cio tekst), odgovaraju na postavljena pitanja i da budu pitani za stav, da bogate rije nik, da formiraju jasne re enice kojima iskazuju misli i osje anja i da donose zaklju ak.

Vještinom itanja i obradom teksta u enici se navikavaju na izražavanje: pravilno i jasno, isto bez suvišnih riječi, tačno i izražajno. U enike upućati na itanje tekstova sa različitim sadržajima i na taj način izbjegavati monotoniju i mehaniku itanja.

U enike treba podsticati na itanje, korištenje biblioteke, sredstva medijske komunikacije i organizovanje susreta i razgovora sa piscima.

Tako će ih treba podsticati na literarno stvaralaštvo.

Osnovni zahtjev Programa bosanskoga jezika je da se jezik shvati i u enicima predstavi kao sistem.

Rečenica kao osnovna govorna jedinica zahtjeva poseban tretman u svim razredima jer se u njoj sagledavaju i svi osnovni pojmovi o jeziku i pravopisu. Rad na rečenici u drugom razredu se zasniva na shvatanju rečenice različito po značenju i vježbe u pravilnoj upotrebi znakova interpunkcije.

Shvatanje i prepoznavanje djelova rečenica po injciji uočavaju se vršioca radnje u njoj i razumjevanje riječi koje imenuju biće, predmete i pojave.

Službu riječi u rečenici, posebno predikat i subjekat, uočavati najprije u govornim situacijama pa tek onda u tekstu.

Vježbati pravilan izgovor svih glasova a pogotovo takozvanih afrikata , , , dž, kao i upotreba prostrujnog h.

Programske zahtjeve iz oblasti pravopisa savladati putem sistematskih vježbanja i davanja uputstava.

Usvajanje pravopisa treba shvatiti kao svakodnevni zadatak.

Posebnu pažnju pokloniti upotrebi velikog slova i pisanje riječi ca ne, li i zamjenice Vi iz početka, kao i pisanje skraćenica malim slovom sa ta kom i bez taka ke.

Preporučuje se nastavnicima da u toku školske godine sa učenicima urade po dva samostalna pismena zadatka.

Pored tradicionalnih metoda danas se u nastavi jezika koriste i savremene metode koje ističu učenika u prvom planu, jer rade i u grupi u rečenici bolje uče i radu pristupaju stvaralaštvo.

U ovakvim situacijama nastavnici i u rečenici su partneri koji zajedno istražuju. Uloga nastavnika je da orijentiše, olakša i podrži napore u rečenici.

Za uspješno savladavanje programskih zadataka na ovom nivou, najvažnije metode koje se preporučuju su:

- učenik u centru,
- interaktivna metoda,

- metoda demonstracije,
- metoda praktičnih radova...

Oblici rada koji se preporučuju su:

- rad u grupama,
- rad u parovima,
- individualni rad.

## **OCJENJIVANJE I EVALUACIJA**

Ocenjivanje učenika je jedno od suštinskih komponenti obrazovnog procesa koje učenicij mjeri određuje kvalitet obrazovanja.

Na nedostatke koje u ovoj oblasti bilježe naše obrazovanje ukazivano je mnogo puta.

Posebno su brojni problemi u pogledu objektivnosti validnosti i pouzdanosti ocjena.

Funkcija ocjenivanja je davanje završne ocjene koja treba da pokaže u kojoj mjeri je učenik ostvario postavljene standarde nakon završetka određenog nivoa školovanja.

Ocjena mora biti u funkciji pravila napredovanja (šta je učenik usvojio, šta mu ide teže, šta treba dodatno podržati...) kako bi se napravio plan narednih aktivnosti u radu sa učenikom.

Definisanjem standarda obrazovanja, nastavnicima se nudi dobar oslonac da bogate svoju praksu ocjenjivanja, koja će biti u funkciji pravila napredovanja učenika i planiranja nastavnih aktivnosti.

Razvoj nove koncepcije školskog programa je pravilen razvojem nezavisne i profesionalne institucije koja će ocjenivati postignuće učenika kroz nacionalne ispite i projekte eksternog testiranja.

Ovim projektom, nastavnik i učenik u većini mjeri postaju partneri koji zajedno rade na ostvarivanju bolje pripremljenosti za postizanje što boljih rezultata pri rješavanju eksternih testova.

U dosadašnjoj praksi ocjenjivanje učenika je bilo usmeno ispitivanje pri čemu se esto ispitivala sposobnost učenika da vjerno reprodukuje programske sadržaje ostvarene tokom određenog perioda. Ovakvo ocjenjivanje ima svoje dobre strane ali i znatanje ograničenja, jer se traženo znanje svodi na reprodukciju sadržaja lekcija ili tekstova samo iz učbenika.

Nove metode ocjenivanja su neophodne da bi se praksa ocjenivanja u enika u inila raznovrsnom i zbog toga što različiti standardi obrazovanja zahtjevaju i različite oblike rada.

Najnovijim metodama ocjenivanja predviđa se i razvijanje sposobnosti za samoocjenivanje kvaliteta sopstvenog znanja, aktivnosti ili poduhvata.

Funkcija ocjenivanja u enika nije samo da se svaki u enik ocjeni već i da se u enicima omogući da razvijaju sposobnost za samoevaluaciju.

U enici koji ne razvijaju ovu sposobnost ostaju uvek zavisni od nekog autoriteta.

Standardi obrazovnih ishoda i kriterijumi ocjenivanja omogućavaju objektivnost i nepristrasnost i odličan su oslonac za samoevaluaciju.

Dobijenim obrazloženjem za svoju ocjenu, u eniku se pruža prilika da razumije standarde i kriterijume i tako postaje sposoban da samostalno, bez pomoći nastavnika, sebe ocjenjuje na relativno objektivan način.

Uključivanjem samoevaluacije u enici kontinuirano rade na sopstvenom obrazovanju i mijenjanju kvalitet odnosa na relaciju u enik – nastavnik.

## **ME UPREDMETNE VEZE I ME UKURIKULARNE OBLASTI**

U enje jezika pruža višestruke mogućnosti za me upredmetne veze na svim nivoima. Ove veze obuhvataju oblasti društvenih i prirodnih nauka kao i umjetnost.

Na ovaj način u enici će sticanjem znanja iz jezika uspješno savladavati programske sadržaje iz drugih oblasti i obrnuto.

Bosanski jezik i književnost mora biti u stalnoj korelaciji sa svim nastavnim predmetima i to:

**Matematika:** - “Prevod” svakodnevnog jezika na jezik matematike i obrnuto.

**Muzička kultura:** - učavanje vokalnih osobina u pjesmama i razvijanje govornih sposobnosti u enika.

**Građansko vaspitanje:** - usvajanje osnovnih pojmoveva o demokratiji i građanskoj kulturi.

Danas je u enje najvažniji proces sticanja znanja, i izvor li nog i društvenog razvoja. To je kontinuirani proces koji ne prestaje završetkom školovanja.

Škola je samo jedan korak i osnova za dalji razvoj. Znanje, vještine i stavove treba razvijati u skladu sa specifičnostima društva koje u i uz pomoć elektronskih medija.

Svi vankurikularni predmeti i sve aktivnosti mogu doprinjeti i pomoći u enicima u savlivanju sve veće potreba radi prilaza informacijama.

Životne vještine imaju nekoliko dimenzija od kojih su najvažnije za ovaj nivo :

### **Obrazovanje za građansku demokratiju i ljudska prava**

Iz ove oblasti u enike treba stimulisati da razvijaju samopoštovanje i poštovanje drugih i da budu svjesni svojih prava i obaveza.

Naročitu pažnju pokloniti manjinskim pitanjima i pitanjima ravnopravnosti polova.

Tako er, jedan od centralnih problema u globalnom svijetu jeste izgradnja racionalne zajednice u okviru koje se mogu naći dvije fundamentalne vrijednosti za pojedinca i društvo, a to su :

- li na sloboda i li na odgovornost.

### **Obrazovanje za informatičke i komunikacijske tehnologije**

**U okviru ovog** kurikularnog predmeta osposobiti u enike da koriste informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kako bi pronašli prave informacije u pravo vrijeme i tako razvili svoje kreativne sposobnosti i smisao za zabavu.

### **Zdravstveno obrazovanje**

Zdravstveno obrazovanje ima za cilj da pruži podršku fizičkom i mentalnom razvoju u enika.

U enike treba osposobiti da se brinu o svom zdravlju, da izbjegavaju oštećenja i preventivno djeluju na sprjeavanju bolesti radi normalnog funkcionsanja organizma.

Tako er je potrebno osposobiti u enike da sami održavaju i higijenu i higijenu okoline.

Treba ih nau iti da usklade rad i odmor, da fizi ki vježbaju i da poklanjaju pažnju zdravoj ishrani.

### **Obrazovanje za porodi ni život**

U enike treba osposobiti za porodi ni život, tj. angažovati ih u razli itim ulogama i zadacima potrebnim da bi se stvorila dobra porodi na atmosfera i obezbijedila prijatna sredina u porodi nom domu.

U enici treba da shvate koliko je zna ajna dobra porodi na atmosfera za njihov razvoj i li nu uravnoteženost.

Daje se mogu nost nastavnicima da primjene u toku rada, po svom izboru, i druge kurikularne mogu nosti.

### **ORJENTACIJA ZA SAMOSTALNI RAD**

U ovom djelu predmetni kurikulum treba da obezbijedi orjentaciju u enicima, roditeljima i nastavnicima o tome kako se samostalni rad u enika može organizovati da bi im pomogao i olakšao proces sticanja novih znanja, vještina i navika.

Nastavnik treba da sugeriše o razli itim interesnim aktivnostima koje se mogu odvijati individualno ili u grupi. U tom slu aju njegov zadatak je:

- da bude koordinator,
- da podst i e rad i
- da hrabri u enike.

U enici tako sti u autonomiju i preuzimaju inicijativu:

- posve uju se radu,
- ne ekaju gotove informacije,
- preuzimaju odgovornost i
- formiraju svoj stav.

Nastavnik u ovom slučaju može ponuditi određene projekte u enicima za samostalan rad iz oblasti prirodnih nauka i o tome kako pomoći u enicima u pripremi saznanja za građansko društvo po pitanju njihovog aktivnog učešća u izgradnji životne zajednice.

## **ENGLISH**

**(2 hours per week, 18 weeks; 36 hours)**

## **INTRODUCTION**

The program of English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Learners' background knowledge, skills and attitudes will be used as means of developing communicating abilities. As the learners develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies. In the English language program learners will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- 1.** interpreting, expressing and negotiating meaning (communication).
- 2.** Sounds, written symbols, vocabulary, structure and discourse (language).
- 3.** Cognitive, socio-cognitive and meta-cognitive process (general language education).
- 4.** Patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artefacts and symbols (culture).

Acquiring the language incorporates communication skills such as listening, speaking, reading, writing, viewing and showing. Learners develop these communication skills by using knowledge of the language, including grammar, and culture, communication and learning strategies, technology, and content from other subject areas to socialise, to acquire and provide information, to express feelings and opinions. Knowledge of other cultures, connections to other disciplines, comparisons between language and cultures, and community interaction all contribute to and enhance the communicative language learning experience, but the communication skills are the primary focus of language acquisition.

## **AIMS**

English as a foreign language will be introduced for the first time in the third grade of primary education in Kosova. The purpose of this early introduction in the school curriculum is to enable the students to reach a working language competence after completion of upper secondary education for both further education and career. Learning English as a foreign language throughout their pre-university education will enable learners to develop the knowledge, skills, and attitudes they need to communicate in English, in a variety of school, travel, leisure and job-related contexts. English as a foreign language will extend the cultural experience of pupils and will facilitate the integration of our society in the European integration processes.

The overall approach during the initial years of English language learning experiences will be focusing on the non-analytical aspect (learning as communication through interaction without in-depth study of linguistic elements). As they advance in their language experience and competence, the focus will shift towards more analytic approach, but always keeping a balance between the two.

In this grade, however, learners will be able to:

- a) **Participate** in various language experiences that will enable to engage in situations dealing with: (1) school, people around us, weather, animals, holidays and celebrations., (2) **understand** a series of simple oral and written statements in a controlled and structured context, and (3) **express** their thoughts by producing simple oral and written messages of a few statements in a controlled context.
- b) **Identify** the presence of English (speaking) individuals and groups and concrete facts about English cultures;
- c) **Understand** and **use** orally and in writing the sound – symbol system, vocabulary and word order in simple structures.

## THE SCOPE OF GRADE THREE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

<b>COMMUNICATION</b> <b>Recognize and respond to familiar simple words</b>		
<b>Listening</b> <b>General Objective:</b> Enable learners to build the language experience through listening and responding to simple structures		
<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Listen to, enjoy and respond to nursery rhymes, songs, poems and short stories</li><li>• Listen to instructions and directions</li><li>• Listen and repeat words, phrases and short sentences modelled by the teacher</li><li>• Understand basic information in simple familiar contexts and experiences;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Listen and repeat;</li><li>• Listen and do;</li><li>• Listen and guess;</li><li>• Listen and draw;</li></ul>	<b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Listen and respond to simple classroom commands, instructions , directions and questions</li><li>• Understand very simple phrases about themselves;</li><li>• Understand very short simple words;</li><li>• Understand familiar names, words, numbers, times;</li></ul>

<b>Speaking</b> <b>General objective:</b> Encourage learners to communicate using familiar words and simple phrases		
<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognize and observe simple commands (look, listen, watch, and so on);</li> <li>• Identify items from a picture or the location of objects in the classroom;</li> <li>• Choose appropriate words to name and describe things that are familiar to them;</li> <li>• Use language to perform common social functions (introducing oneself and others, greeting others and saying good bye);</li> <li>• Retell familiar, poems, songs and short stories;</li> <li>• Ask and answer very simple questions about themselves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching activities;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Singing rhymes;</li> <li>• Present and share information</li> </ul>	<b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify what they see and hear;</li> <li>• Try to describe very simple pictures;</li> <li>• Present information of personal interest</li> <li>• Share information on their feelings</li> <li>• Develop short simple dialogues about their family, friends, home, school;</li> <li>• Learn and recite (and sing) rhymes, songs and stories</li> <li>• Recognize and respond to familiar words and basic phrases concerning themselves and their families</li> </ul>

### Reading and writing

<b>General objective:</b> Enable learners to read and write familiar words and simple phrases		
<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experience the reading process being modelled</li> <li>• Draw pictures and write about them (a name, a phrase, a sentence)</li> <li>• Draw pictures and write about feelings (love, fear, happiness)</li> <li>• Draw and write about things they like and dislike</li> <li>• Engage in shared reading</li> <li>• Copy familiar words, phrases and short sentences</li> <li>• Copy words from signs in the environment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching activities;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Copy rhymes;</li> <li>• Who is who;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read very simple words and copy them;</li> <li>• Check their answers;</li> <li>• Write their first names and their family names;</li> <li>• Identify related words;</li> </ul>

## UNDERSTANDING AND USING ENGLISH

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognize the sounds and spelling alphabet of English</li> <li>• Practice the pronunciation in various simple contexts</li> <li>• Recognize vocabulary common to their environment (e.g. the school, the community)</li> <li>• Understand the vocabulary to express themselves on topics such as: family, hobbies, interests, and so on</li> <li>• Use the knowledge gained from other subjects to understand notions of: shape, space, time movement, and so on;</li> <li>• Recognize some symbols of target language;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rhymes and songs;</li> <li>• Match spelling and drawings;</li> <li>• Pronunciation of words;</li> <li>• Role playing;</li> <li>• Rhymes;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understand and use the information given to complete a picture;</li> <li>• Spell and pronounce the familiar words;</li> <li>• Describe a person, object and guess what it is;</li> <li>• Use words associated with specific occasions ( greetings, celebrations, seasons) ;</li> <li>• Recognize symbols and flags, holidays, habits;</li> </ul>

## **GRADE THREE TOPICAL CONTENT**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. My school</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• My teacher and my friends</li></ul> <b>2. My home</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• My room and my family</li></ul> <b>3. Numbers, Colours and shapes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numbers, shape and size</li></ul> <b>4. Me and my body</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• All about me</li></ul> | <b>5. Animals</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• At the zoo</li></ul> <b>6. Shopping</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fruits, vegetables and clothes</li></ul> <b>7. Seasons and activities</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spring, Summer, Autumn and Winter</li></ul> |
|---|---|

**Note to the teachers:** In order to achieve the targeted aims and objectives of **Grade three Curriculum**, and cover the topical content of **Grade three syllabus**, teachers should select teaching materials from course-book(s) (if available) and other sources which should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to **young learners**.

On the other hand, teachers should use supplementary materials according to the time available (pictures, posters, cassettes, CDs) and dedicated to the English language within the school curriculum, in order to suit their learners' needs and to meet the attainment requirements.

Although it is estimated that within a school year, approximately 9 content areas should be covered, it is the teachers' responsibility to plan the number of topical areas (units) and the composition of it, in accordance with the total amount of hours dedicated to English.

## **METHODOLOGY**

### **The Communicative Approach and Task – Based Learning**

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The Communicative Approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

On the other hand, when attention is focused on the language as a whole, learners, through a wide range of language activities, use the language for practical and realistic purposes. In other words, they act as genuine users of the language. Participating actively in communicative language activities, they in fact play roles, simulate situations related to real life, and learn through personalisation. In the earlier stages of learning, learners should be allowed to use gestures, body language, facial expressions, mime, drawings and so on. When they *learn by doing*, they realise that language is a powerful means of communication and will use it as such.

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*-either by *speaking* or by *writing*.

## **The Learning - centred classroom**

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher is required to do more preparation before the lesson, and less stand up teaching in the classroom. But it doesn't mean that the teacher should sit back and relax. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aims, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

## **The use of the mother tongue in the classroom**

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an 'equivalent' word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

## **Classroom Management**

Good classroom management is essential to effective learning. The teacher not only has knowledge of his or her subject (English), but is also the manager of the learning process.

### **Strategies for classroom management**

Classroom management should be thought of in two major parts: Proactive (preventative) and reactive (discipline). Proactive classroom management means establishing the right physical and psychological environment.

- The physical environment is the shape, size, seating arrangements, materials, and equipment in the classroom.
- The psychological environment refers to the emotional tone achieved in the classroom.

Successful classroom management involves not only responding effectively when problems occur, but preventing the frequent occurrence of problems. The most effective decisions in classroom management are based on a clear concept of the goals and intended outcomes that a teacher wishes to accomplish.

Rules and procedures for the organization of the classroom should be developed in conjunction with teaching strategies that help learners meet their personal and academic needs. The teacher should arrange seating and provide simple step-by-step instructions and check they have been understood.

**Communication:** If we accept that language is a vehicle for communication in class and not simply the content of the class, then teachers need to put the learners in situations where they need to communicate. Group and pair work (see further) can provide such situations.

Effective communication is the foundation for good classroom management. There are certain forms of communication skills that are beneficial in the classroom.

**Monitoring :** Often misbehaviour occurs because learners find "acting out" more interesting than a boring lesson or more rewarding than another experience. Learners may also misbehave when they are not involved in the learning activity, do not understand the task, or cannot

obtain assistance when it is needed. So the teacher should find useful techniques for responding to minor classroom disruptions.

### **How a lesson is taught**

Quality of instruction is a key factor influencing learners' behaviour and achievement. Response to learner misbehaviour is most effective when it maintains or increases the learner's dignity and self-esteem and encourages the learner to be responsible for his or her own behaviour.

Therefore, the teacher should:

- Involve learners in evaluating their own work as well as the teacher's instructions;
- Vary the style as well as the content of instruction in order to address diverse learner learning styles;
- Relate materials to learners' lives whenever possible;
- Create anticipation, and use activities to catch learner interest or increase learner motivation to participate;
- Engage learner learning through cooperative group work, competitive teams, group discussions, debates, and role-playing.

In group and pair work learners are responsible for their behaviour, for organising the work in hand, they choose the language that is used, and have to collaborate with the others in the group in order to achieve the task.

**Group work and pair work**

Group and pair work go hand in hand with the communicative approach, and learning-centeredness.

- Increase the opportunities for learners to use the language;
- Improve the quality of learners talk;
- Allow greater potential for the individualisation of instructions;
- Promote a positive affective climate;
- Have been found to increase learners' motivation.

According to Long and Porter (1985) small group work in the language classroom provides the optimum environment for negotiated

comprehensible output. Group and pair work help to use class time more effectively, increase effective learner talking time and encourage cooperation between learners, their independence and responsibility for others.

The roles of both teacher and learners change according to what kind of grouping they are in. In the traditional lecture-style group the teacher controls both the content and the language that is used, s/he is active, taking the lead in the classroom and controlling the behaviour of the learners. The learners are receptive, following the teacher's lead and receiving the content of the message, possibly without really thinking actively about it.

### **Group work**

Group work is based on the idea that learners can learn the language and information from each other. The principle of cooperative learning is basic to classroom education. It also allows the opportunity for teachers to help with individual problems, for stronger and weaker learners to work on their own and for more learners to get more practice. Group work can be used for problem solving activities, project work, consensus reaching, or information gap activities where more than two learners are involved.

Group work gives learners chances for greater independence as they work together without the teacher controlling every move. They take some of their own learning decisions, they decide what language to use to complete a certain task.

### **Pair work**

**Pair work** is a specific kind of group work, usually used for doing oral or written exercises. The pairs may work together to produce the answers, or they may ask each other questions in turn.

Pair work is often quite outside learners' experience of school and so we need to train them in the routines of working together, guide them towards acceptable behaviour, give them the opportunity to practise the necessary skills, and make sure they know what we expect of them.

Pair work involves learners working in pairs simultaneously. The reasons for the use of pair work are similar to those of group work. Pair work allows more learners to get more practice. Learners working in

pairs are able to share ideas and help each other. Pair work is useful for dialogues and information gap activities, but it can also be used when working on grammar and vocabulary activities, or checking answers.

Teachers need to introduce pair work slowly and gently into classes, allowing the learners to get used to the idea of working more independently, and to develop the necessary skills.

## **Speaking and Listening**

### **Speaking**

Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving and processing information (Brown, 1994; Burns& Joyce, 1997 in Harmer, 1998).

When we think about speaking, we mean the learners use any and all the language at their command to perform some kind of oral task. The important thing is that there should be a task to complete and that the learners should want to complete it.

There are three basic reasons why it is a good idea to give learners tasks which encourage them to use all the language at their command.

**Rehearsal:** getting learners to have a free discussion gives them a chance to rehearse having discussions outside the classroom. For example, having them take part in a role-play at an airport check-in desk allows them to rehearse such a real-life event in the safety of the classroom.

**Feedback:** speaking tasks where learners are trying to use all and any language they know provides feedback for both teacher and learners. Teachers can see how their class is doing and what language problems they are having whereas learners can find a particular kind of speaking and what they need to do to improve.

**Engagement:** good speaking activities can and should be highly motivating. If all the learners are participating fully-and if the teacher has set up the activity properly and can give useful feedback, they should get tremendous satisfaction from it.

	<b>Teacher's Role</b>	<b>Learner's role</b>	<b>Possible activities</b>
<b>Level 1</b>	<p>The teachers role is the same for all levels. It is marked by children's gradual movement from dependence on the teacher and other language users to increasing independence as a learner.</p> <p>The teacher will:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be like role-model and involve herself/himself in different activities;</li> <li>• Guide learners and advice according to their needs;</li> <li>• Facilitate when needed, and have the role of co-learner.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S/he will memorise words, imitate the teacher and peers, take orders and respond.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producing short sentences;</li> <li>• Singing a song in English;</li> <li>• Reading a text aloud;</li> <li>• Information gap (Describe and Draw).</li> </ul>

### **Listening**

Listening is basic to language learning. It is a fundamental skill for the improvement of spoken and written language. Listening is the first skill to develop when language is learnt. Listening is important because it helps in gaining spoken fluency. There are two types of listening situations in real life, non-interactive and interactive.

- non-interactive listening situations include listening to the radio, TV, films, lectures. In such situations we usually do not have the opportunity to ask for clarification, slower speech or repetition partner.
- interactive listening situations include face-to-face conversations, and telephone calls, in which we are alternately listening and speaking, and in which we have a chance to ask other participant(s) for clarification, repetition or slower speech.

There are two basic approaches to listening in the classroom: extensive and intensive.

Extensive listening or listening for gist (listening to an entire piece to gain an overall impression or understanding of what it is about).

Intensive listening or listening for detail (learners listen to the same piece with greater attention to detail).

	<b>Teacher's Role</b>	<b>Learner's role</b>	<b>Possible activities</b>
<b>Level 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To motivate the learners;</li> <li>• To raise learner's interest;</li> <li>• To introduce and develop sounds of English;</li> <li>• To familiarise learners with some vocabulary;</li> <li>• To monitor;</li> <li>• To provide lots of exposure to comprehensible input;</li> <li>• To help and encourage learners;</li> <li>• To provide learners with regular listening;</li> <li>• Facilitator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try to understand meaning, not detail;</li> <li>• Understand and respond to simple instructions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen and do;</li> <li>• Listen and guess;</li> <li>• Listen and draw.</li> </ul>

## **Reading and Writing**

### **Reading**

Reading is a very important part of daily life. We read in order to obtain information which is presented in a written form. People read for:

- Specific purposes
- General purposes
- Pleasure

Reading for pleasure is very important because while reading novels or magazines we receive information. We can also acquire vocabulary and even grammar. At the end of level 2 learners should be able to know what the importance is of reading in English. One reason why learners sometimes fail to understand a text even when they know all the vocabulary is because they cannot link what they are reading to something they already know.

At this level it is very important that teachers give learners an opportunity to read material of their choice in English. For example,

some learners might enjoy reading a history textbook in English and then telling other learners what they have read.

### Writing

The reasons for teaching writing to learners of English as a foreign language include reinforcement, language development, learning style and, most importantly, writing as a skill in its own right.

- Reinforcement: Learners often find it useful to write sentences using new language shortly after they have studied it;
- Language development: The mental activity we have to go through in order to construct proper written texts is all part of the ongoing learning experience;
- Learning style: Some learners are quick at picking up language just by looking and listening, but for many learners the time to think things through, to produce language in a slower way, is invaluable;
- Writing as a skill: Writing is a basic language skill, just as important as speaking, listening and reading. Learners need to know how to write letters, how to put a written reports together, how to reply to advertisements. They need to know some of writing's special conventions, for example punctuation and paragraph construction.

	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
Level 1	<p>The teacher will</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Design the task;</li><li>• Be a role-model;</li><li>• Guide, coach, advise, facilitate the learners.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• To copy the teacher, follow simple model.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Writing short sentences on a familiar topic;</li><li>• Writing postcards;</li><li>• Copying text.</li></ul>

### Dictation

When learners know how to write, one way of encouraging listening is to set a dictation exercise. Here the learners have to write down exactly what the teacher reads out. It is also an exercise in spelling, pronunciation and punctuation. Dictation involves different kinds of mental processes. There is more time to think, to correct mistakes.

Teacher should tell the learners how many times the text will be read. It is important to read the text at least twice.

At the end of level 1, learners should be able to write a limited number of words about: greetings, numbers, families, colours, parts of the body, food and drinks.

### **Vocabulary**

Vocabulary teaching and learning is central to learning English. Words have a central place in culture, and learning words is seen by many as the main task in learning another language.

According to Carter and Nunan (2001), knowing vocabulary actively and productively as well as receptively, means that we all understand many more words than we actually use in every day situations. Our active vocabulary is the use of words that we know and are able to use. Our receptive vocabulary is the set of words that we recognize and understand. A definition of learning a word depends crucially:

- on what we mean by a word;
- on how a word is remembered;
- over what period of time and what circumstances it can be recalled;
- and whether learning a word also means that it is always retained.

To answer all these questions, four things should constantly be involved such as: putting words in storage through the ear, through the eye, keeping words in storage, retrieving, and using them.

The processing of words at different levels is crucial to learning. The different levels include integration in the learning process of pronunciation, the visual shape of the grammatical structure and semantic patterns of the word.

### **A systematic approach to vocabulary teaching**

A language teacher needs to find systematic ways of helping learners with the vocabulary. A systematic approach might devote lesson time to helping learners at each of the following stages of learning vocabulary when the learners:

- Meet new words and understand their meaning(s) and the ways they are used;
- Practise using the words;
- Find ways that help them memorize the words;
- Recall and use the words appropriately.

The teacher in the classroom can help learners understand the meaning by:

- Avoiding language more complex than the word s/he is trying to explain;
- Focusing on the most important usages;
- Using examples;
- Using teachers own and learner's knowledge and feelings to focus on what we understand by this word.

At level 2 they are beginning to read independently selecting simple texts and using a bilingual dictionary or glossary to look up new words. When reading on their own they are beginning to use context to work out what unfamiliar words mean etc.

I	<b>Teacher's role</b>	<b>Learner's role</b>	<b>Possible activities</b>
<b>Level 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To recycle words appropriately;</li> <li>• To act or mime words;</li> <li>• To focus learners' attention on pronunciation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To imitate, follow orders and respond;</li> <li>• To listen and pick up things correctly;</li> <li>• To match words and pictures.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching pictures to words;</li> <li>• Miming;</li> <li>• Listen, read and say.</li> </ul>

### **The Role of Grammar**

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect's plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English ( Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher's responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

	<b>Teacher's role</b>	<b>Learner's role</b>	<b>Possible activities</b>
<b>Level 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To expose learners to particular language items;</li> <li>• To offer appropriate examples;</li> <li>• To provide opportunities for restricted use of language items;</li> <li>• To make activities playful and enjoyable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasp the meaning of the language items;</li> <li>• Show readiness to participate in activities;</li> <li>• Practice language items in communicative activities.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstration;</li> <li>• Games;</li> <li>• Songs;</li> <li>• Magic tricks;</li> <li>• Drawing.</li> </ul>

According to the findings of the authors mentioned above, at this level, learners should be able to recognize different word categories and put words into phrases. They may also be able to combine phrases in order to form sentences. They should be able to deal with both Yes/No questions and WH-questions. At this level, learners may be able not only to grasp the meaning of language items, but also to understand particular aspects of the language system. Developing their cognitive and meta-cognitive skills, learners should be able to understand and use the rules of grammar. Regardless of this, teachers should be careful, when discussing explicitly and explaining the grammar, not to overdo, that is not to lecture on grammar. Instead, they should demonstrate grammar through substitution tables, or drills incorporated within communicative activities.

### **Assessment and Evaluation**

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;

- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been- that is, how much their pupils have changed.

This change can be in:

- The amount of English learners know;
- The quality of the English they use;
- Their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to asses how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There different types of assessment (or evaluation):

**Self assessment (self - evaluation)** relies on:

- The amount of effort expended in research;
- The amount of effort expended on initial organization;
- The amount of organization;
- The amount of effort spent on writing.

**Group assessment (group - evaluation)** can be done by:

- Evaluating individual learner progress within the group;
- Awarding group and individual marks.

This fosters cooperation among the learners, they promote higher achievement, greater motivation, and a more positive attitude towards the subject area and greater social skills.

**Individual assessment (evaluation)** is more readily accepted by learners, shows learners activity, his/her participation level in the group activity, willingness to respect the viewpoints of others.

**Combination of group and individual assessment** - the group component may foster the spirit of cooperation, and the individual component may permit the recognition of individual contributions.

**The use of work samples, portfolios and projects.** These folders or portfolios may be used to collect samples of a range of learners' work over the course of a term or a year. All these may reflect the learners' overall development and show learners' progress.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress the tests are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

Some major reasons for testing are:

- To diagnose learners' standard on arrival;
- To measure learners' progress;
- To find out how much pupils have learned;
- To find out the quality of learning;
- To find out how many of the class have learned what they were supposed to learn;
- To motivate pupils;
- To show the teacher what to teach next.

There are different kinds of tests, such as:

- **Proficiency tests** to examine a general standard in ability, regardless of the teaching programme;
- **Achievement tests** that examine whether learners can do what they have been taught, either by testing specific syllabus items or general objectives;
- **Placement tests** are a mixture of the above two, depending on what criteria we use to place the learner;

- **Diagnostic tests** use **proficiency** or **achievement tests** to analyse strengths and weaknesses in the learner or the teaching programme itself.

We see **evaluation** as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions.

Evaluation looks for illumination: How did you learn that? Why did you learn that? This means that we are doing something **with** the learner, rather than **to** the learner. By asking these questions, we will learn a lot of extra information, such as:

- What the learner thinks s/he is learning;
- What the learner thinks is easy / difficult;
- What the learner enjoys / hates doing in the class;
- Where the teaching programme and the learner don't meet;
- Where the teaching programme need re-designing.

With the evaluation we are trying to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve, not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

## Band Descriptors for Assessing Language Skills

Band	Listening	Speaking		Reading	Writing
		Fluency	Accuracy		
5	Can understand all the message	Does task very well. Little or no hesitation	Good pronunciation, use of vocabulary and grammar	Can understand all the text	Work is well organised. Good punctuation. Few or no mistakes
4	Can understand most of the message	Does the task well. Some hesitation	Good pronunciation, vocabulary and grammar. A few mistakes	Can understand most of the text	Work is mostly well organised. Good punctuation. A few mistakes
3	Can understand some of the message	Does the task adequately. Quite a lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are adequate.. Quite a lot of mistakes but it is possible to understand the learner	Can understand some of the text	Some problems with the message and/or punctuation and/or organisation, but it is possible to understand the message
2	Can understand a little bit of the message	Does not do the task adequately. A lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are limited. It is difficult to understand the learner	Can understand a little bit of the text	Problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is difficult to understand the message
1	Can understand very little of the message	Is not really able to do the task at all	Very hard or impossible to understand the learner.	Can understand very little or none of the text	Significant problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is almost impossible to understand the message

The table above sets out bands which describe levels of achievement in the four skills. This band descriptors are intended to apply to specific tasks (e.g. listening to a story, talking about a picture, reading about an invention, writing a letter), as an aid to the teacher and learner in assessing performance. It is of course perfectly possible for a learner to perform to different bands of achievement for different task and different skills.



# MATEMATIKA



# **MATEMATIKA**

**( 5 asova sedmi no, 90 asova u godini )**

## **UVOD**

U XXI vijeku, matematika sve više zauzima centralno mjesto, ne samo na studijama prirodnih nauka i tehnike, već i u cjelokupnom obrazovanju ličnosti. U opštem shvatanju nastava matematike posvećena je preciznom poznавању istine u svijetu u kojem živimo. Učenje matematiku, ličnost se osposobljava za jedno realno zapažanje pojave (fеномена) koje ga okružuju i ujedno osposobljavaju da sa lakoćom stigne do logičkih zaključaka za rješavanje mnogih životnih i društvenih problema. Dakle, predmet matematike je jedan od glavnih opštih predmeta u osnovnoj školi sa višestrukim obrazovno-informativnim i vaspitnim zadacima.

Učenje matematike kod učenika:

- motiviše radoznamost, kreativnost i razvija logičko razmišljanje. Sa prvim sadržajem matematike učenje pravi put apstraktnog i kritičkog mišljenja;
- razvija stvaralačke sposobnosti i pojam za harmoniju, koja se podstavlja kroz učenje brojeva, aritmetike, radnje sa njima, upoređenje različitih geometrijskih veličina i oblika;
- predstavlja znanstveni moralni i socijalni aspekt, zato što u enici stiže do takih zaključaka i otkrića, koja traže precizno izražavanje. U ovom slučaju oni se sruje u i vrijednuju različita mišljenja, koja će upotrijebiti za razvoj kulture kod kritičkog mišljenja;
- razvija znanje i snalažljivost za postavljanje i shvatanje pravih problema i na drugim poljima nauke;

- stvara solidnu osnovu za produbljivanje znanja na mnogim drugim poljima, a kada se zna da treba uzeti u obzir istinu, onda matematika predstavlja jezik za mnoge druge nauke i discipline.

Kada je u enik u prvom i u drugim razredu prešao nivo poznavanja osnovnih pojmljiva matematike (kao npr. pojam skupa, relacije, broja, kao i različite geometrijske forme), u trećem razredu biće potrebno proširiti zahtjeve za napredovanje njegovih znanja. Matematika je u trećem razredu vezana istim konceptom kao u prvom i drugom razredu, ali u proširenom obliku sa aspekta sadržaja.

Treba birati zadatke, gdje se i traži najveća umna snalažljivost. Kao u prvom razredu, tako i u trećem postoji težnja nastavnika da razvija sposobnost kod učenika da uočava slike i razlike u formama i izrazima, kao i sposobnost da ih upoređuje. Da bi ostvario ove ciljeve, nastavnik treba u toku nastave da koristi što više novih metoda.

## CILJEVI

Program predmeta matematike za treći razred ima za cilj :

- da razvija kod učenika maštu, radoznalost, pamćenje i intuiciju;
- da nauči učenika pravilnom izražavanju;
- da razvija kod učenika samoinicijativu, nezavisan rad i saradnju;
- da osposobljava učenika da dobijena znanja primjenjuje u različitim situacijama iz svakodnevnog života;
- da osposobljava učenika da dobijena znanja iskoristi u učenju matematike i drugih predmeta na višim nivoima školovanja.

## OPŠTI OBJEKТИ

Od programskega sadržaja trećeg razreda učenik treba da je u stanju :

- da obavlja radnje sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja brojeva od 1-1000 kao i da zna predstaviti razlomke na brojevnoj osi;
- da primjenjuje stečena znanja u rješavanju različitih problema iz svakodnevnog života;

- da rješava jednostavne brojevne jednakosti i nejednakosti i da primjenjuje iste u rješavanju konkretnih problema;
- da razlikuje razlike geometrijske figure u ravni (trougao, etvorougao, petougao i šestougao), kao i broj njihovih tjemena, stranica i uglova;
- da razlikuje geometrijska tijela (kocku, kvadar, paralelopipen, prizmu i piramidu), kao i njihove strane, ivice i uglove (rogljeve);
- da crta pomoć u lenjira razlike linije i figure;
- da poznaje jedinice za mjerjenje dužine (m, dm, cm), mase (kg), vremena i monetarne jedinice (€);
- da sabira i sistematizira jednostavne podatke.

PLANIRANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA			
KATEGORIJE	PODKATEGORIJE	BROJ ASOVA	%
<b>I. SKUPOVI I RELACIJE</b>	Skupovi	8	8,9
	Relacije		
<b>II. ARITMETIKA I ALGEBRA</b>	Prirodni brojevi do 1000	51	56,7
	Radnje sa brojevima od 1-1000 i svojstva računskega radnji		
	Jednakosti i nejednakosti		
<b>III. GEOMETRIJA I MJERENJA</b>	Prave	23	25,7
	Geometrijski oblici		
	Mjerenja		
<b>IV. OBRADA PODATAKA</b>	Obrada podataka	8	8,9

## SADRŽAJ PROGRAMA I O EKIVANI REZULTATI

KATEGORIJE	PODKATEGORIJE	SADRŽAJ PROGRAMA	O EKIVANI REZULTATI
<b>I. SKUPOVI I RELACIJE</b>	<b>I.1. Skupovi I.2. Relacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predstavljanje skupova sa obilježavanjem elemenata pomoću velikih zagrada i tabela.</li> <li>Pojam podskupa.</li> <li>Preslikavanje.</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Da predstavlja skupove, upotrebljavajući velike zgrade i pomoću tabela;</li> <li>da formira podskup datog skupa, izdvajajući elemente prema nekoj zajednici koj osobi;</li> <li>da shvati pojam preslikavanja.</li> </ul>
<b>II. ARITMETIKA I ALGEBRA</b>	<b>II.1. Prirodni brojevi do 1000 II.2. Radnje (operacije) sa brojevima od 1-1000 i svojstva računskega radnji II.3. Jednakosti i nejednakosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prirodni brojevi do 1000, znaće takvih brojeva, kao i čitanje (obilježavanje) i pisanje brojeva do 1000.</li> <li>Uporavljivanje i uređenost brojeva do 1000 (znači <math>&lt;, =, &gt;</math>) i njihovo predstavljanje na brojevnoj osi.</li> <li>Dekadne jedinice (jedinice, desetice i stotine).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da čita i piše pravilno i tačno brojeve od 1-1000;</li> <li>da obavlja radnje sabiranja i oduzimanja brojeva od 1-1000 bez prenošenja, odnosno bez kvarenja desetice i stotine;</li> <li>da obavlja radnju oduzimanja brojeva od 1-1000 sa prenošenjem, odnosno kvarenjem desetice i stotine;</li> <li>da upoređuje i uređuje brojeve od 1-1000, predstavljajući ih na brojevnoj osi i upotrebljavajući znakove <math>&lt;, =, &gt;, \dots</math></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 sa prelaskom, odnosno sa prenošenjem desetice i stotine.</li> <li>• Množenje brojeva van tabele (svojstvo distribucije množenja; svojstvo združivanja; množenje dvocifrenog broja jednoscifrenim; množenje dvocifrenih brojeva; množenje trocifrenog broja jednoscifrenim brojem).</li> <li>• Rješavanje jedna ina <math>\square \cdot a = b</math> i <math>a \cdot \square = b</math>.</li> <li>• Dijeljenje brojeva van tabele (svojstvo distribucije dijeljenja; dijeljenje dvocifrenog broja i trocifrenog broja jednoscifrenim brojem).</li> <li>• Racionalni brojevi. Razlomci kao brojevi koji pokazuju dijelove jedne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da obavlja množenje jednoscifrenih brojeva jednoscifrenim brojem, sa dvocifrenim brojevima u horizontali i u stubovima;</li> <li>• da obavlja dijeljenje dvocifrenih brojeva jednoscifrenim brojem.</li> <li>• da shvati razlomke kao brojeve koji pokazuju dijelove jedne cijeline <math>(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4})</math> i razlomke koji pokazuju jednake brojeve <math>(\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6})</math>;</li> <li>• da predstavlja razlomke na brojevnoj osi;</li> <li>• da rješava jedna ina i nejedna ina oblika <math>\cdot a = b</math>, <math>b &lt; a + &gt; b</math>, <math>-a &lt; b</math>, <math>-a &gt; b</math>, i da to primjeni na jednostavne zadatke sa rijeima.</li> </ul>
--	--	--	---

		<p>cjeline (<math>\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}</math>); razlomci koji pokazuju jednake brojeve (<math>\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}</math>); predstavljanje razlomaka na brojevnoj osi.</p>	
<b>III. GEOMETRIJA I MJERENJA</b>	<b>III.1. Prave III.2. Geometrijski oblici III.3. Mjerenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalne prave (okomite) i paralelne prave.</li> <li>• Mnogougaonici (kao izlomljena zatvorena linija), trouglovi, etvorouglovi, petouglovi, šestouglovi; broj njihovih tjemena, stranica i uglova.</li> <li>• Površ mnogougla (kao dio ravni ograničena mnogouglog), površ trougla, površ etvorougla, površ petougla, površ šestougla; njegova tjemena, ivice i uglovi.</li> <li>• Geometrijska tijela (kocka, kvadar, prizma, piramida, njihove strane, ivice i tjemena).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da odredi duž na pravoj, prenose i je pomoć u šestara sa izlomljene linije;</li> <li>• da razlikuje normalne (okomite) prave i paralelne prave;</li> <li>• da razlikuje trouglove, etvorouglove, petouglove, šestouglove, kao i odgovarajuće površi; da odredi njihov broj tjemena, stranica i uglova;</li> <li>• da nače obim mnogouglova mjeri i dužine stranica pomoć u lenjira;</li> <li>• da prepozna kocku, kvadar, prizmu, piramidu i da odredi broj njihovih ivica, strana i rogljeva (tjemena);</li> <li>• da određuje podudarne (jednake) figure.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podudarnost (jednakost) geometrijskih figura.</li> <li>• Mjerenje dužine (jedinice: m, dm, cm).</li> <li>• Mjerenje mase (jedinica kg, hg, dag.)</li> <li>• Obim mnogougla (prenošenjem njegovih ivica mjere i ih pomo u šestara).</li> </ul>	
<b>IV. OBRADA PODATAKA</b>	<b>IV.1. Obrada podataka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predstavljanje podataka pomo u tabela.</li> <li>• itanje podataka sa tabele.</li> <li>• Jednostavni primjeri kombinatorike.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da predstavlja podatke pomo u tabela, stubova i da ih ita;</li> <li>• da riješi jednostavnije probleme kombinatorike.</li> </ul>

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Škola treba da služi uveavanju i uvanju interesovanja djece za matematiku i postepeno da razvija isto.

- Nastava matematike, naročito u prvim godinama, ne smije biti apstraktna i verbalna, zato što je matematika u osnovi, pojmovima i relacijama apstraktna. Treba je što više približiti učeniku u vidu igre, služeći se eksperimentima i realnim situacijama iz svakodnevnog života.
- Način učenja i sticanje znanja treba razvijati u obliku jedne spirale, zato što radnje i strukturu matematike nije moguće odmah u celini shvatiti. Bilo bi dobro svaki put povezati male cjeline sadržaja u većem i na taj način proučavanjem novih sadržaja se usvajaju i utvrđuju sve više prethodni sadržaji.
- Motivisanost je ključ učenja matematike, onda majstorstvo nastavnika za motivaciju učenika da rade u kontinuitetu i sistematski je naročito važno. Ovo se postiže izborom odgovarajućih zadataka, koji podstiče logičko razmišljanje kod učenika.
- U trećem razredu treba obogatiti znanje učenika za shvatanje brojeva i radnji sa njima. Otuda, zadatak nastavnika je da načine i da izabere adekvatnu nastavnu tehniku. Ovo se može postići i individualiziranim nastavom, radom u manjim grupama i sl.
- Nastavnik treba biti pažljiv da u toku vježbi učenika stimuliše izborom konkretnih zadataka iz svakodnevnog života, koliko god postoji takva mogućnost. Na ovaj način učenik će shvatiti ulogu nastave predmeta matematike. Ukoliko je moguće, ponuditi što više varijanti za rješavanje zadataka.
- Cilj učenja matematike nije u stvaranju rutine učenja matematike kroz rada ili radnje, već usvajanja osnovne materije. Treba imati u vidu da fond znanja i dobijene vještine uvijek ostanu na raspolaganju učeniku.
- Treba izabrati odgovarajuće zadatke, koje će razvijati intuiciju do stepena koji je dovoljan za kretanje jedan korak naprijed.

Za postizanje optimalnih rezultata na polju nastave matematike, važnu ulogu imaju dobri pismeni programi, dobri udžbenici, dobra uvježbanost nastavnika, kao i dobra odgovarajuća nastavna tehnika prilagođena uslovima i okolini u kojoj se izvodi nastava.

## **VRJEDNOVANJE**

Vrjednovanje obuhvata sve radnje koje služe za određivanje stepena dostignuća učenika.

Nastavnik u toku vrjednovanja treba imati u vidu sadržaj programa i standard dostignuća preciziranog programa.

### **NIVO DOSTIGNUĆA**

Skala dostignuća učenika vrjednuje se uglavnom u tri nivoa:

**Nivo I** - Obuhvata minimalna dostignuća, što znači da se postavlja minimum neophodnog do koga treba da stigne svaki učenik. Tako se postavlja donja dozvoljena granica usvojenog programa što se u procentima izražava sa 40% obraćenog materijala. Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju probleme uz pomoć nastavnika i ograničenih metoda.

**Nivo II** - Pojavljuje se u granicama rezultata izraženog 50%-80%. Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju probleme i dokazuju matematičke istine uz ograničenu pomoć nastavnika, upotrebljavajući neveliki broj metoda i vještina, sa nekim greškama ili malim nedostacima.

**Nivo III** - Je najviši ili maksimalni nivo dostignuća učenika izraženog u procentima (većeg od 80 %). Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju zadatke i probleme i dokazuju matematičke istine samostalnim radom. Oni rješavaju matematičke probleme različitim metodama, analiziraju i komentarišu rezultate dobijene na samostalan način, te nim jezikom i logički jasno.

### **PROCEDURA VRJEDNOVANJA (OCJENJIVANJA)**

Proces vrjednovanja preporučuje se da bude u harmoniji sa postavljenim standardima. Razumljivo je da vrjednovanje treba da prati ciljeve obrazovanja, nastavne i vrjednosne objektive. Ocjenjivanje treba da počiva na velikoj količini podataka kojima su obuhvaćeni ovi elementi:

- vrjednovanje usmenih odgovora;
- vrjednovanje aktivnosti u debatama u razredu;
- vrjednovanje pomoći u toku rada u grupi;
- vrjednovanje domaćih zadataka;
- testovi za jednu grupu određenih tema;
- test na kraju određene kategorije sadržaja;
- test na kraju polugodišta;
- test na kraju godine i dr.

Na kraju godine treba zaključiti ocjenu, koja se dobija kao srednja ocjena svih vrjednovanja.

- usmeno vrjednovanje	25%
- testovi	50%
- vrjednovanje rada u razredu	15%
- vrjednovanje domaćih zadataka	10%

## ME UPREDMETNE VEZE

Matematika u drugom razredu povezana je sa:

- **bosanski jezik-** “prevođenje” matematičkih izraza sa govornog jezika na jezik matematike i obrnuto;
- **likovna umjetnost-** crtanje pravih, krivih, otvorenih i zatvorenih linija i raznih geometrijskih figura;
- **Tjelesno i sportsko vaspitanje-** orijentacija u prostoru (kretanja lijevo, desno, naprijed i nazad; skokovi uvis i udalj i dr.); razna mjerjenja;
- **Ručni rad-** pravljenje (konstruisanje) različitih geometrijskih slika i tijela od kartona, plastelina, gline i dr.

## NAPOMENA:

Od postojećeg programa za treći razred su izuzete ove jedinice:

1. Prirodni brojevi do 10000 (prebačeno u IV razred);

2. Od mjernih jedinica za dužinu odba en je kilometar (zato što ne u e brojeve ve e od 1000);
3. Modele (mreže) geometrijskih tijela (preba eno u V i VI razred);
4. Uzajamni položaj pravih u ravni (preba eno u IV razred);
5. Pojam površine i zapremine (preba eno u V razred);
6. Razlomci ve i od jedan; upore ivanje razlomka (preba eno u IV i V razred).

### **UZETE KAO NOVE JEDINICE:**

1. Obrada podataka;
2. Razlikovanje mnogouglova (kao linija) i njihovih odgovaraju ih površi mnogouglova (kao geometrijskih figura u ravni).

### **PREPORU ENA LITERATURA**

Školski udžbenici koji se upotrebljavaju u neformalnoj nastavi.



## PRIRODNE NAUKE

- ovjek i priroda



# **OVJEK I PRIRODA**

(1 as nedjeljno, 18 asova godišnje)

## **UVOD**

Predmet **ovjek i priroda** se po inje u iti u tre em ( 3 ) razredu, kao integracioni predmet prirodnih nauka: biologije, kemije, fizike i geografije.U enici e se upoznati sa prirodom koja nas okružuje, materijalnim dobrima iz prirode, tijelima, položaju i ulozi ovjeka me u njima, neprestanoj potrebi ovjeka za novim izvorima energije i o uvanju životne sredine.

## **CILJEVI**

Program predmeta **ovjek i priroda** za tre i razred ima za cilj:

- Da razvije sposobnost u enika da upozna prirodu, njene objekte, životnu sredinu i njeno o uvanje;
- Da njeguje naviku i da stvori vještina za osmatranje, mjerjenje, i dobijanje ta nih zaklju aka o prirodnim zakonitostima, njihovo me upovezivanje i sticanje navike za rješavanje konkretnih problema;
- Da se razvija kao stabilna, samokriti na, istrajna li nost spremna za saradnju sa nastavnicima u školi i van nje, sposobna da se suo i sa životnim izazovima.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

U enik treba da je u stanju:

### **Da prepoznaje:**

- Tijela, njihove mjere i njihov položaj;

- Sastav tijela ( iste i miješane tvari) i njihove pretvorbe;
- Kretanja i osobine tijela (materija i tijela);
- Životne procese, gra u živih organizama i njihove odonose sa okolinom.

**Da razumije:**

- Me ukorelaciju tijela (mehanika i magnetika)
- Me udjelovanje živih bića sa životnom sredinom;
- Dan - no i godišnja doba kao posljedica kretanja Zemlje oko svoje ose i oko Sunca;
- Značaj i ulogu hrane i higijene za zdravlje ljudi;
- Pretvorbe energije i materije.

**Da primjenjuje:**

- korištenje prehrambenih, higijenskih i zdravstvenih sredstava u svakodnevnom životu;
- termometar za mjerjenje temperature;
- ilustracije, karte i slike;
- prikupljena saznanja o očuvanju životne sredine.

**Da analizira:**

- sastav raznih materija;
- izvore energije.

**Da sintetizuje:**

- da kombinuje dvije ili više tvari da bi se dobile nove razlike u osobina;

**Da vrijednuje:**

- značaj prirode u životu i djelovanju ovjeka;
- ulogu ovjeka u očuvanju životne sredine.

**ORGANIZACIJA PROGRAMSKOG SADRŽAJA**  
**1. asa nedjeljno, 18. asova godišnje**

<b>Kategorije</b>	<b>Podkategorije</b>	<b>Broj asova</b>	<b>%</b>
I Živa biča i procesi	1.Osobine živih biča 2.Bilje i životinje 3.Živa biča i sredina	7	38,88
II Materija i energija	1.Materija i njene osobine 2.Pretvorbe materije	4	22,28
III Fizički procesi	1.Snaga i kretanje 2.Elektricitet, magnetizam i svijetlost	4	22,28
IV Zemlja i vasiona	1.Zemlja, Sunce, Mjesec i planete	3	16,66
<b>Ukupno</b>		<b>18</b>	<b>100</b>

Kategorija	Podkategorija	Programski sadržaj	Očekivani rezultati	Međupredmetna povezanost
I. Živa bija i životni procesi	I.1. Karakteristike živih bića  I.2. Bilje i životinje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prirodi postoji njen živi i neživi svijet. Postoje sličnosti i razlike između živog i neživog svijeta.</li> <li>• Biljke imaju različite strukture (korijen, stablo, lišće, cvijet, sjeme i plod) pomoći u kojih ispunjavaju svoje životne potrebe.</li> <li>• Ljudi i životinje imaju pet osjetila pomoći u kojih prepoznaju svijet oko sebe i svoju životnu sredinu.</li> <li>• Ljudi i odrene vrste životinja imaju skelet, mišice, srce, krv i pluća, pomoći u kojih vrše svoje vitalne životne funkcije za organizam.</li> <li>• Za normalan rast i razvoj ljudskog organizma potrebna im je raznovrsna hrana i tjelesna aktivnost.</li> <li>• Tokom života ovjek, biljke i</li> </ul>	<p>Učenik treba da je u stanju da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uporedi karakteristike i napravi razliku između žive i nežive prirode (voda, zrak, tlo, svjetlost, biljka, životinja, ovjek).</li> <li>- opiše osnovne funkcije cvijeta, sjemena, ploda, korijena, stabla i lista.</li> <li>- navede nazive i da opiše funkcije svih pet osnovnih osjetila ovjeka i drugih životinja.</li> <li>- opiše znanja o mišicama, kostiju, srca, krvi i plućima za normalno funkcioniranje ljudskog organizma.</li> <li>- opiše znanja o unošenja raznovrsne hrane i tjelesnih aktivnosti za normalan rast i razvoj ovjeka i znanja o važnosti zuba za pravilnu ishranu.</li> <li>- uporedi i prepozna faze životnog ciklusa ovjeka, žabe i leptira.</li> <li>- identificira i opiše promjene na biljci od cvijeta do ploda.</li> <li>- prepozna žive i nežive komponente u jednoj životnoj sredini,</li> </ul>	<b>Likovna umjetnost</b> za crtanje i bojenje tijela živih bića  <b>Matematika</b>  za brojanje otkucaja srca i pulsa ovjeka, za mjerjenje duljine, itd.

	<b>I.3. Živa biča i životna sredina</b>	<p>životinje trpe redovne promjene u obliku životnog ciklusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U šumi zajedno žive razne vrste biljaka i životinja koje su međusobno zavisne a zavise i od fizičkih uvjeta u šumi.</li> <li>• ovjek oboljeva od raznih bolesti, iji su uzroci vrlo sitna živa biča nevidljiva golim okom – mikrobi.</li> </ul>	<p>kao što je šuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navede imena biljaka i životinja koje su karakteristične za šumu.</li> <li>- opiše biljke koje same proizvode hranu za sebe i ostale organizme u šumi, da se neke životinje hrane samo biljem, neke samo životnjama, a neke pak druge i biljkama i životnjama.</li> <li>- opiše razna oboljenja koja su kod ovjeka izazvana sitnim, očima nevidljivim, bičima (mikrobima) i to da se oni prijenose među ljudima, životnjama preko neistine vode i hrane.</li> <li>- prikaže da se neke zarazne bolesti dobijaju samo jednom u životu, i da je zaštita od njih moguća jedino pomoć u vakcinacije- pelcovanjem.</li> </ul>	
<b>II. Materija i energija</b>	<b>II.1 Materija i njene osobine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvari , klasifikacija i zemlja kao izvor materijalnih dobara za život (materije ili artikli za svakodnevnu upotrebu sa kojima u enik živi i koristi ih svakodnevno, zemlja kao</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da je u stanju da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razumije slike inosti i razlike među tvarima pomoći u osjetila.</li> <li>- poznaje nazive raznih materija ili tvari, kao što su: voda, staklo, drvo, metali, plastične mase, papir, šefer, ulje, itd.</li> </ul>	<p><b>Ručni rad</b> (izrada modela od kartona i papira, prehrambeni artikli, opasne materije, požar,</p>

		<p>izvor svih materijalnih dobara za normalan život).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voda i zrak (prisutnost u prirodi, osobine i korištenje vode i zraka, njihova životna funkcija).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- navede tvari ili materije koje se vade iz zemlje ili dobijaju iz nje, kao što su: hrana, sagorijevne materije, minerali, drvo, stijene, voda, itd. koje se svakodnevno koriste.</li> <li>- opiše vodu kao nasušnu potrebu u prirodi, tehnologiji i u životu.</li> <li>- objasni koje su osobine vode, njen protok u prirodi (isparivanje, kondenzacija, zamrzavanje, padavine ili oborine).</li> <li>- odredi temperaturu raznih materija pomoći u termometra.</li> <li>- procijeni značaj ponašanja ovjeka za održavanje vode i životne sredine od raznih zagađivača.</li> <li>- opiše zrak kao gasovitu materiju koja nas okružuje a mi je ne vidimo, ali na različite načine osjećamo njegovu prisutnost (kroz proces dijanja, proces sagorijevanja, kroz miris, kroz procese kretanja zraka ili vjetrova, itd.) .</li> <li>- procijeni značaj zraka za život (proces udisanja, proces sagorijevanja, proces razvoja biljaka i kroz razne industrijske procese).</li> </ul>	<p>električna struja, zagađenje sredine, itd.)</p> <p><b>Likovna umjetnost</b> Prepoznavanje boja, modela, itd.</p> <p><b>Medicina i zdravstvo</b> (održavanje i higijene, način upotrebe, uvanja, rok upotrebe, kada isti će rok upotrebe lijekovima, itd.).</p>
--	--	--	---	---

<b>II.</b> <b>Materija i energija</b>	<b>II. 2.</b> <b>Pretvorbe materije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prehrambeni artikli, higijenska sredstva i izvori energije</b>            ( prehrambeni artikli i higijenska sredstva, za svakodnevnu upotrebu, glavni izvori energije i na in njihovog korištenja.)</li> </ul>	<p><b>U enik treba da je u stanju da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opiše osnovne prehrambene artikle (hljeb, žitarice, meso, ribu, mle ne proizvode, še er, med, maslac, ulje, vo e, povr e, vitamini i kuhinjska sol).</li> <li>- prepozna prehrambene artikle biljnog i životinjskog podrije kla.</li> <li>- pravi razliku izme u prirodnih prehrambenih artikala i prera evina (vješta kih).</li> <li>- cijeni zna aj uporabe higijenskih sredstava za o uvaje zdravlja.</li> <li>- procijeni štetnost otrovnih materija (kiselina, sredstava za izbjeljivanje i dezinfekciju “varikine”, deterdžente, pesticide), zapaljivih sredstava (alkohol, nafta, benzin, butan- propan gas) i eksplozivnih sredstava (pirotehnike, vatrometa, žižica, petardi, itd.</li> <li>- zna na in primjene higijenskih sredstava po recepturi upisanoj na pakovanjima raznih artikala.</li> <li>- opiše glavne izvore energije, po evši od hrane ( za sam organizam), sun evu energiju, energiju koju dobijamo od sagorevnih</li> </ul>	
--	--	---	---	--

			sredstava, uglja, drveta nafte, prirodnog gasa, vode, vjetra, itd. kao i njihov značaj za život. - naučiti da sam priprema jajce, kafu, osvežavajuću pitu, sladoled, itd.	
<b>III. Fizički procesi</b>	<b>III.1. Snaga i kretanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijela se u prirodi među usobno razlikuju po raznim osobinama (boji, obliku, težini, veličini, temperaturi i sastavu).</li> <li>• Tijela se mogu mjeriti na različite načine i dovođenjem u stanje ravnoteže (kantarom, vagom, mihanjem na klackalici itd).</li> <li>• Jednostavne mašine nam koriste da bi smo što lakše završavali neke poslove i radnje.</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da je u stanju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tijela razlikuje po boji, obliku, sastavu (vrsto, težina, gasovito, elastičnost) po težini, veličini (zapremina) i temperaturi.</li> <li>- da navede primjere ravnoteže tijela, zasnivajući ih na dječijim igrama koje igraju djeca svakoga dana u školi i kod kuće.</li> <li>- da prepozna 6 vrsta jednostavnih mašina: poluga, šraf ili svrdlo, ekrk, tokak i osovinu, kosu ravan, iviju i da pronađe primjere jednostavnih mašina koje se koriste kod kuće i u školi.</li> </ul>	<b>Likovna umjetnost</b> za crtanje jednostavnih mašina i ostalih oblika, za prepoznavanje boja. <b>Ručni rad</b> za prepoznavanje forme, veličine, težine i zapreminе tijela, za prikaz ravnoteže tijela i sastavljanje jednostavnih mašina.
<b>III. Fizički procesi</b>	<b>III.2. Elektricitet, magnetizam i svjetlost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magneti među usobno djeluju pomoću svojih polova ne dodirujući se.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da prikaže privlačenje i odbijanje istih magnetnih polova bez dodirivanja i da navede primjere međusobnog djelovanja te primjenu magneta u svakodnevnom životu.</li> </ul>	<b>Ručni rad</b> za izradu držala na kojima će se postaviti magneti sa najljonskim

				nitima da bi demonstrirali ili prikazali njihovo me udjelovanje.
<b>IV. Zemlja i prostor</b>	<b>IV.1 Moja okolina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientacija u prirodi (skica, karta, globus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da prepoznae glavne strane svijeta (sjever, jug, istok i zapad).</li> <li>- da objasni da se svi objekti, djelovi zemljine površine i cijela Zemlja mogu prikazati na papiru, globusu umanjeni i sa odre enim znakovima.</li> </ul>	
<b>IV. Zemlja i prostor</b>	<b>IV.2. Zemlja, sunčev sistem i svemir- vaciona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dan, noći i godišnja doba</li> <li>• Kosovo – Moja domovina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da zna da je Sunce izvor svjetlosti, toplote i života na Zemlji.</li> <li>- da opiše razloge smjene dana i noći, godišnjih doba i promjena vrijemena.</li> <li>- da pokaže položaj Kosova na karti i da nabroji njegove susjede.</li> <li>- da opiše glavne osobine prirode (reljef, vode, promjene vremena, biljni i životinjski svijet) na Kosovu.</li> </ul>	

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Za uspješnu realizaciju plana i programa predmeta ovjek i priroda, neophodno je primjenjivanje raznovrsnih metoda, tehnika i na ina rada kao i jedan sveobuhvatni kompleks procedura (nova informacija, ponavljanje, utvrivanje, vježbanje, izrada zadataka, rad na projektima, praktični rad, korištenje materijalno-tehnih sredstava, kao što su: crteži, pejzaži, dijagrami, modeli, grafikoni, kemikalije, kuhinjsko posuće, laboratorijske posude, instrumenti i ostala savremena tehnološka pomagala – kompjuteri, internet, itd.)

Izbor metoda je u nadležnosti predmetnog nastavnika. Taj izbor uglavnom zavisi od zahtjeva i potreba učenika, od prirode tematskog sadržaja nastavne jedinice, didaktike osnove, nivoa izgradenosti profila učenika, itd.

Metode i tehnike rada sa učenicima treba da budu kombinovane i raznolike da bi podstakli dinamiku učasa, da razbijaju monotoniju i da motivišu učenike za učenje.

Metode, načini i tehnike rada sa učenicima su, također, onoliko raznolike kolika je raznolikost učenja i savladavanja od strane učenika. One treba da su u funkciji lakšeg savladavanja nastavnih sadržaja i što bržeg i što tačnijeg primjenjivanja saznanja, navika, vještina, stavova i ostalih vrijednosti koje čine cjelinu u procesu formiranja ličnosti sposobne da se suoči sa životnim izazovima...

U cilju ispunjavanja svih zahtjeva za uspješno svaladavanje, predlažu se različiti načini, metode i tehnike rada:

- Direktno izlaganje-predavanje (predavanje, objašnjavanje, praktične vježbe i primjeri);
- Indirektno izlaganje-predavanje (razmatranje, razotkrivanje, rješavanje problema);
- Izlaganje ili podučavanje pomoći u pitanja (tehnika postavljanja pitanja upućenih učenicima);
- Diskusija i učenje odnosno savladavanje metodom suradnje (u manjim, u većim grupama ili sa cijelim razredom);
- Izlaganje ili podučavanje kroz razmišljanje (kritika, stvaralačko razmišljanje, rješavanje problema pomoći u računara-kompjutera);
- Savladavanje ili učenje kroz projekte, istraživački rad na terenu;
- Izlaganje kroz zapažanje odnosno osmatranje, demonstraciju i eksperiment;

- Izlaganje i savladavanje koriš enjem multimedijalnih sredstava, posebno pomo u ra unara- kompjutera;
- Samoistraživanje;
- U enje u prirodi i kroz posjete industrijskim objektima;

U svim slu ajevima primjena nastavnih metoda i tehnika trebala bi biti pra ena koriš enjem odgovaraju ih didakti kih materijala i sredstava, bez kojih se ne mogu posti i o ekivani rezultati.

## **VRJEDNOVANJE – OCJENJIVANJE**

Ocenjivanje je instrument i djelatnost koja se sprovodi za mjerjenje rada i dostignu a samih u enika. Ocjenjivanje je mjerni aparat, koji jasno predstavlja situaciju u kojoj se nalazi u enik, nastavno osoblje, škola i njena zajednica kojoj pripada. Ocjenjivanje je sveobuhvatni sistem, koji je zasnovan na procesu savladavanja znanja u enika, a obuhvata ove na ine ili forme ocjenjivanja:

- Formirano
- Diagnostifikovano
- Sabirno
- I ocjenjivanje koje ima za cilj motivaciju u enika

Neprestano ocjenjivanje posle svake nastavne teme daje najbolje rezultate. Njime se ne mijere samo ste ena znanja, ve se ocjenjuje i stepen postignutih rezultata jedne edukativne radnje koja je ostavila traga na li nost u enika. Završno ocjenjivanje obuhvata cjelokupnu aktivnost savladavanja u enika (usmeni odgovori, ponašanje u grupi, ste ene vještine tokom eksperimentalnog rada, doma i zadaci, rezultati testiranja i pismenih radova).

Ocenjivanje obuhvata:

- Spoznajne sposobnosti (kognitivne);
- Emocionalne sposobnosti (afektivne);
- Psihomotorne sposobnosti

Nastavnik vrši odabir i koristi mnogobrojna sredstva i tehnike ocjenjivanja i nakon obrade programskih sadržaja, u enici e biti ocjenjeni ocjenama (za jednu temu, za jednu tematsku cjelinu, za jedno polugodiše i na kraju školske godine). Ocjenjivanje bi trebalo biti javno i

transparentno prema učenicima, roditeljima, prosvetnim administratorima i prema zajednici kojoj pripada škola.

Zaključci sa ocjenjivanja nastavniku će poslužiti za ostvarivanje raznih ciljeva:

1. da obezbjedi informacije o stepenu napretka učenika;
2. da učenicima obezbjedi nastavnu informaciju;
3. za motivaciju učenika;
4. da označi napredak učenika;
5. da obezbjedi realizaciju aktuelnih objektiva;
6. da procjeni spremnost učenika za savladavanje u budućnosti;
7. da da refleksiju za poboljšanje učenja zasnovanog na vrednovanju drugih i na samovrednovanju.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se uspješno ostvarilo učenje i savladavanje plana i programa predmeta ovjek i priroda, nastavnik i učenici treba da koriste razna sredstva i izvore informisanja:

- 1) Literaturu za predmete ovjek i priroda na bosanskoj, alabanskome i drugim svjetskim jezicima,
- 2) Naučne i stručne revije i novine, rječnike, enciklopedije,
- 3) Slike, atlase, modele, šeme, dijagrame, makete, karte, globus, itd.
- 4) Multimedijalnu opremu (kompjuterske programe, internet, CD),
- 5) TV aparat sa videorekorderom, grafskopom, fotoslajdove, videokasete koje sadrže razne naučne materijale od posebnog interesa za učenike,
- 6) Ostalu potrebnu literaturu koja se nalazi u biblioteci i ostala sredstva koja se mogu naći na tržištu.

U nadležnosti je nastavnika da u zavisnosti od uslova u kojima škola radi, odabere izvor informacija i pomoći na nastavna sredstva, pridajući, pritom, poseban značaj ravnoteži eksperimentalnim, usmenim, vizuelnim podacima sa posebnim akcentom na ono što je najosnovnije za učenje. Ovaj izbor treba napraviti tako da se uvjek vodi računa o očuvanju i podizanju nivoa kvaliteta učenja i savladavanja.

Ova sloboda odabira izvora saznanja, također, treba pripasti i samim učenicima.

## DRUŠTVENE NAUKE

- Građansko vaspitanje



# **GRA ANSKO VASPITANJE**

## **UVOD**

Gra ansko vaspitanje u trejem razredu se u jedan dan tokom 18 nedjelja. Ono pomaže u enicima u osvještenju o njihovom identitetu i sigurnosti, da nauči da komuniciraju, da poštuju vjerovanja i kulturne vrijednosti multietničkog društva, da shvate prava i odgovornosti pojedinca u porodici, školi i zajednici, kao i da se upoznaju sa prirodom funkcionisanja demokratije.

## **CILJEVI**

Ciljevi gra anskog vaspitanja su u skladu sa opštim ciljevima obaveznog školovanja, što se odnosi na fizički, socijalni i moralni razvoj, ustvari da u enike pripremi da budu odgovorni građani. U tom pogledu, gra ansko vaspitanje teži:

- Da stvori uslove da učenik stekne potrebna znanja o demokratiji i građanstvu;
- Da omogući stvaranje stavova i vrijednosti, učenje efektivnih strategija za rješavanje problema, kritičko primanje informacija i sredstava komunikacije;
- Da kod učenika razvije intelektualna znanja i sposobnosti, neophodna za shvatanje, analiziranje i djelovanje u svakodnevnom životu.
- Da stvori sposobne građane, koji će biti odgovorni za svoje djelatnosti i da stvori nezavisne odnose sa drugim građanima, grupama i institucijama civilnog društva.

## **OBJEKTIVI**

*U enik treba:*

### **Da poznaje:**

- glavne tipove koji ga razlikuju od ostalih;
- tipove ljudi koji sa injavaju svijet u kojem živi;
- odre ena pravila u razli itim djelatnostima koja se razvijaju u porodici, odjeljenju, školi, igri;
- glavna sredstva komunikacije (telefon, pismo, telegram, internet i drugo).

### **Da shvati:**

- u emu se razlikuje i šta ima sli no sa lanovima porodice, drugarima itd.;
- zna aj uspostavljanja pravila u jednoj odre enoj djelatnosti;
- zna aj informisanja i komuniciranja na razli ite na ine.

### **Da vrednuje:**

- prava i obaveze lanova porodice;
- svoju i ulogu ostalih u porodici, grupi i zajednicu;
- potrebu koju ima za ljudima i sredinom koja ga okružuje;
- kulturu, vrijednosti i vjerovanja u multietni kom društvu.

### **Da primjenjuje:**

- u simuliranim situacijama, pravilno ponašanje u saobra aju;
- pravilan rje nik u odre enoj situaciji na putu;
- pravila u svakodnevnim djelatnostima u porodici, grupi, školi i zajednicu;

### **Da analizira:**

- podjelu zadatka u svojoj porodici;
- jednostavna pravila, u saradnji sa drugima, u svojim svakodnevnim djelatnostima;

### **Da sintetizuje:**

- razli ite aspekte života u svojoj porodici sa aspektima drugih porodica (hranu, namještaj, organizovanje slobodnog vremena);

- zna i zajedni kog rada za zadovoljavanje potreba i želja pojedinca i grupe gdje oni ne dio.

**Da razvija stavove i vrijednosti:**

- da je kulturni, vjerski i jezički diverzitet bogatstvo jednog demokratskog društva;
- da izrazi kritički stav prema načinu komunikacije sa drugima u kući, školi i zajednici.

**PROGRAMSKA STRUKTURA  
(18 x 1 = 18)**

Kategorija : INDIVIDUALNI RAZVOJ I IDENTITET  
(Identitet, rast i promjene. Bezbjednost i zaštita ) 5 asova.

U enik treba da usavrši osnovne sadržaje pojmove o liku, nom identitetu, potrebama, željama, vjerovanju, samouverenju, samoodlučivanju itd., kao i da savlada pojmove poput: bezbjednosti, lične bezbjednosti, zaštite, lične zaštite, rizika, zaštite od vode, vatre, električne struje itd.

**Očekivani rezultati**

*U enik treba da:*

- ✓ navede neke od osobina koje ga karakterišu kao čovjeka;
- ✓ izrazi svoje potrebe i želje;
- ✓ bude siguran u sebe za donošenje odluka;
- ✓ navede razlike i sličnosti sa drugovima, članovima porodice (djedovima, roditeljima, braćom, sestrama itd.);
- ✓ shvati da zadovoljavanje potreba, kao što su: hrana, odjeća, stan, igra, učenje itd., sa injava osnovno pravo koje pripada kako njemu, tako i drugima;
- ✓ identificira neka od pravila svog ponašanja u kući, na ulici, u parku, naselju, igri itd.;
- ✓ zna i poštuje pravila upotrebe vode, vatre i električne struje u kući i školi.

**Kategorija:GRUPE I INSTITUCIJE  
(Porodica, Škola) 6 asova.**

U enik treba da usavrši sadržaj osnovnih pojmova kao što su: porodica, škola, ku a-stan; da shvati ulogu, zadatke, prava i obaveze porodice i škole; podjelu poslova u porodici, pravila u porodici, porodi ne slave itd..

**O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- ✓ vrednuje prava i zadatke lanova porodice;
- ✓ opisuje neke od porodi nih, lokalnih i nacionalnih praznika;
- ✓ da zajedni ki djeluje sa drugima u porodici, odjeljenju, grupi, naselju itd. za rješavanje razli itih problema;
- ✓ demonstrira želje i vještine za poštovanje ku nog reda u školi;
- ✓ opisuje primjere iz školskog života kako je škola otvorena za sve koji je žele.

**Kategorija:KULTURA  
(Jezik i komunikacija. Kulturne vrijednosti i vjerovanja) 4 asa.**

U enik treba da usavršava programske sadržaje u vezi sa jezikom komunikacije, oblicima i sredstvima komunikacije, da savlada osnovne pojmove o kulturnim vrijednostima i vjerovanjima, etni kim, jezi kim, vjerskim i polnim razli itostima, kao bogatstvo društva.

**O ekivani rezultati**

*U enik treba da:*

- ✓ opisuje glavna sredstva komuniciranja :telefon, pismo, telegram, internet;
- ✓ vrednuje uzete informacije o razli itim doga ajima sa radija, televizije, kompjutera (interneta) i novina;

- ✓ izrazi spremnost da pomogne onima koji imaju poteškoće da komuniciraju;
- ✓ praktično potvrди značaj tolerancije, ljubavi i dobrog razumijevanja među ljudima;
- ✓ organizuje proslave, daje i sopstveni doprinos zajedničkom radu za rođendane, (druga, drugarice), dan škole i drugih proslava.

**Kategorija: VRIJEME I PROMJENE  
(Vrijeme i ovjek) 3. asa**

U potkategoriji **Vrijeme i ovjek** u enik treba da razumije osnovne pojmove, kao što su: razvoj, promjene, vrijeme: prošlost, sadašnjost i budućnost, prirodne izvore, itd.

**Očekivani rezultati**

*U enik treba da:*

- ✓ daje primjere koji govore o načinu promjena življenja u svojoj zajednici;
- ✓ koristi različite izvore da bi shvatio i ponovo izgradio prošlost, kao pisma, dnevниke, intervjuje, knjige, fotografije, itd.;
- ✓ opiše kako su ljudi stvorili svoja mesta stanovanja i kako su promijenili svoj život.

**ME UPREDMETNA POVEZANOST**

Građansko vaspitanje povezuje se sa programima i sadržajima drugih društvenih predmeta, kao što su historija i geografija, jezik i komunikacija, i sa matematikom, fizikom, umjetnošću, tjelesnim odgojem itd.

**Jezik i komunikacija:** Eseji i pisanja o temama građanstva, kao npr., "Ko sam ja?", ili upotreba novina, revija, literarnih djela i drugog koja tretiraju događaje i epizode iz svakodnevnog života, predstavljaju most povezivanja tema građanstva sa oblastima jezika i komunikacije

**Umjetnost:** Pripremanje ilustrativnih materijala, kao što su: posteri, albumi i drugi vizuelni efekti za osvješivanje demokratskog građana.

Ova povezanost može da se upotrijebi u temama kao potreba i ljudsko pravo, pravila u odjeljenju, kući i zajednici, itd. Umjetničko vaspitanje pomoći u pjesama, narodnih i stranih kola, isto tako povećava težinu međudjelovanja građanskog vaspitanja sa muzikom.

**Matematika:** Upotreba brojeva u vezi sa aktuelnim temama građanskog vaspitanja, interpretacija podataka koja je povezana sa rješavanjem socijalnih problema unutar grupe, tako da stvara mogućnost za međupredmetni pristup.

## METODI KA UPUTSTVA

Za uspješnu realizaciju nastavnog programa građanskog vaspitanja mogu da se upotrijebi različiti izvori i simuliraju slučajevi za rješenja:

- Sastanci sa različitim ljudima zajednice (posmatranje, intervjui, ankete, zajednički razgovori, konsultacije sa ekspertima itd.);
- Upotreba različitih publikacija (novina, brošura, tekstova, videokaseta, dramatizacija, postera itd.);
- Simuliranje (igre sa ulogama, simuliranje rasprava ili situacija iz različitih oblasti javnog djelovanja itd.).

Posebnu pažnju u metodologiji rada treba posvetiti aktivnim metodama rada, kao što su: rad sa projektima, problemsko učeće, učeće sa saradnjom, razgovori itd.

Kao oblik rada, uiteljima se sugerira da organizuju u odjeljenju rad u parovima i grupama. Podjela u enika na parove i grupe pruža mogućnost za učestvovanje i saradnju. U ovom slučaju u enicima podijeljenim u parove i grupe daje se 5 minuta vremena da odluče, npr. koja je uloga oca i majke u porodici. Ovo se završava prije nego što počne diskusija učavog odjeljenja. U enicima treba saopštiti vrijeme za koje treba da riješe problem. Oni se dijele u grupe ili parove, dok uitelj igra ulogu onog koji nadgleda, i prema potrebi daje uputstva ili objašnjenja. Na kraju nastavnog sata, parovi ili grupe izvještavaju ispred svih u eniku u odjeljenju. Svaka grupa treba da ima svog reportera.

## **UPUTSTVA ZA VREDNOVANJE**

Vrednovanje učenika u ovom predmetu treba da bude stalno. Ovo vrednovanje ima višestruki cilj. Tako se preko vrednovanja:

- obezbjeđuje informacije o napredovanju učenika;
- osposobljava učenika da uporeduje svoja postignuća sa ostalim rezultatima. Na ovaj način učenik vrši samovrednovanje onoga što je uspio da nauči;
- osigurava motivisanje učenika za dalji rad;
- obezbjeđuje realizacija objektiva.

### **Vrste vrednovanja**

U predmetu građevnog vaspitanja mogu se primjenjivati neke vrste vrednovanja. Svaka od njih ima određene ciljeve.

Vrednovanje treba da bude stalno, po evši od nastavnog programa, praktične djelatnosti, do vrednovanja preko službenih testova. U odjeljenju, tokom nastavnog programa, mogu da se vrše sljedeće vrste vrednovanja:

- Obično vrednovanje tokom različitih djelova programa,
- Vrednovanje domaćih zadataka,
- Vrednovanje projekata realizovanih individualno ili grupno,
- Vrednovanje testovima izraženim od strane samog učitelja.

Kriteriji za vrednovanje učenika jasno su utvrđeni administrativnim uputstvom za vrednovanje stepena dostignuća učenika.

## **LITERATURA**

### **Literatura za sadržaje**

1. Salih Fodaro, Demokratija, Zenica, 2002.

### **Literatura za metodologiju u enja**

1. Grupa autora, Gra anstvo i rukovo enje u obrazovanju, KEC-Priština, 2003;
2. Bonnie Miller, Kako da se stvori uspješan kontakt sa u enicima;
3. Bonnie Miller, Komunikacija sa djecom, Brošura za roditelje i nastavnike, 2003;
4. Osman Buleshkaj - Robert C. Mizzi, Poruka iz odjeljenja, KEDP, Priština, 2003.

## TEHNOLOGIJA

- Ru ni rad



## **RU NI RAD**

**(18. asova godišnje)**

### **UVOD**

Ru ni rad za tre i razred jeste nastavak i proširenje prethodno ste enog znanja iz ove oblasti i odnosi se na savla ivanje znanja i potrebnih vještina (rad sa papirom i kartonom, materijali i njihova prerada, šivenje, poljoprivredni proizvodi, zaštita od opasnosti, zaga enje sredine od buke) koje su predvi ene za ovaj uzrast. Predmet, Ru ni rad pomaže cijelokupnom razvoju u enika, razvijaju i na ovaj na in njihove stvarala ke i komunikativne sposobnosti.

Predmet pomaže formiranjem i razvoju koncepta kako u oblasti ru nog rada tako i u ostalim nastavnim predmetima koje se odvijaju u školi. Predmet, Ru ni rad služi i kao sredstvo o uvanja našeg kulturnog naslije a.

### **CILJEVI**

Glavni ciljevi Ru nog rada kod u enika su:

- Razvoj pozitivne navike kod u enika za ru ni rad i za njegov zna aj,
- Familijarizacija sa srijedinom i motivisanje u enika da ste eno znanje koriste u životu
- Podsticanje u enika da preduzmu neku samostalnu inicijativu, imaju i u vidu osnovna pravila ponašanja u grupi, zavisno od raznovrsnih djelatnosti koje obavljaju.

## **OPŠTI OBJEKTIVI :**

U enik treba da:

### **Razvije stavove i vrijednosti:**

- U smislu prednosti i ograničenja koje pruža predmet
- U smislu li nog ponašanja (da bude kooperativan, otvoren, tolerantan, pošten, voljan, inicijativan itd ).

### **Da shvati:**

- Zna da upotrebe sintetičkih materijala kao zamenu prirodnog materijala;
- Zna da hranljivosti voća;
- Zna da hranljivosti povrća.

### **Da opiše :**

- Procese pranja, ispečenja i ešljanja vune;
- Procese predenja, bojenja i tkanja pamuka;
- Faze kultiviranja i tehnološke prerade žitarica ;
- Tehnološki procesi prerade agrokulturnih biljaka;
- Glavne izvore opasnosti od opreme i raznih električnih instalacija.

### **Da primjene :**

- Krojenje materijala preko raznih primjera upotrebljavajući odgovarajuće alate;
- Šivenje raznih modela, upotrebljavajući razne materijale;
- Procese sjetve i berbe voća i povrća.

### **Da razlikuju :**

- Vrste žitarica kao: pšenici, kukuruz, ječam, raž itd;
- Vrste, preradu i konzerviranje voća i povrća;
- Oštene opremu i instalacije i opasnosti koje prijete od njih;

- Neka eksplozivna sredstva koja se mogu na i na otvorenom terenu;
- Opasne i bezopasne materije za ovijeka i srijedinu .

**Da demonstriraju umne vještine :**

- Na donošenju logi kih odluka (biraju i relevantne informacije, znanja i zaklju ke).
- Da pove avaju samopouzdanje u svoju sposobnost za zanatski rad

**ORGANIZOVANJE PROGRAMSKE SADRŽINE:**

Kategorije	Podkategorije	Br. asova	Procenat
<b>1. Rad sa papirom i kartonom</b>	1.1 Faze proizvodnje papira i kartona	3	16,67 %
<b>2. Materijali i njihova prerada</b>	2.1 Vuna 2.2 Pamuk 2.3 Sinteti ni materijali	3	16,67 %
<b>3. Šivenje</b>	3.1 Mjerenje 3.2 Krojenje 3.3 Šivenje	3	16,67 %
<b>4. Poljoprivredni proizvodi</b>	4.1 Žitarice 4.2 Agrokulturne biljke 4.3 Vo e 4.4 Povr e	3	16,67 %
<b>5. Upoznavanje opasnosti</b>	5.1 Opasnost od elektri nog napona 5.2 Opasnost od požara 5.3 Opasnost od visine 5.4 Opasnost od lifta 5.5 Opasnost od eksplozivnih sredstava 5.6 Opasnost od hemijskih substanci	3	16,67 %
<b>6. Zagajenje sredine od buke</b>	6.1 Proizvedene buke od tehnoloških procesa 6.2 Proizvedene buke od ovijeka	3	16,67 %

KATEGORIJE	PODKATE-GORIJE	PROGRAMSKI SADRŽAJ	OBEKIVANI REZULTATI Učenik treba da bude u stanju:	MEUPRIJEDMETNA POVEZANOST
<b>1. Rad sa papirom i kartonom</b>	<b>1.1 Faze proizvodnje papira i kartona</b>	1.1.1 Proizvodnja papira i kartona 1.1.2 Vrste i svojstva papira i kartona.	Da poznae proces proizvodnje papira i kartona. Da klasifikuje vrste papira i kartona i da identificuje njihova svojstva	Maternji jezik, umjetnost, matematika.
<b>2. Materijali i njihova prerada</b>	<b>2.1 Vuna</b>	2.1.1 Striženje, pranje, išenje i ešljanje. 2.1.2 Predenje, bojenje i tkanje.	Da poznae proces striženja, pranja išenja i ešljanja vune.. Da diskutuje o značaju predenja, bojenja i tkanja.	Maternji jezik
	<b>2.2 Pamuk</b>	2.2.1 Kultiviranje, berba, predenje, bojenje i tkanje.	Da poznae proces kultiviranja pamuka. Da opiše procese sušenja, bojenja i tkanja pamuka.	
	<b>2.3 Sintetički materijali</b>	2.3.1 Dobijanje, upotreba i značaj sintetičkih materijala.	Da shvati značaj upotrebe sintetičkih materijala kao zamjene prirodnog materijala.	
<b>3. Šivenje</b>	<b>3.1 Mjerenje</b>	3.1.1 Mjerenje raznih materijala.	Da objasni način mjerenja i sredstva mjerenja materijala za šivenje.	Matematika, maternji jezik, umjetnost.
	<b>3.2 Krojenje</b>	3.2.1 Krojenje makazama.	Da primjeni krojenje materijala preko raznih primjera uz upotrebu odgovarajućeg pribora.	
	<b>3.3 Šivenje</b>	3.3.1 Šivenje i modeliranje raznih materijala.	Da primjeni šivenje raznih modela, koristeći materijale,	

			dugmad, itd sa odgovaraju im priborom. Da primjeni zaštitne mjere u toku rada.	
<b>4.Poljoprivredni proizvodi</b>	<b>4.1 Žitarice</b>	4.1.1 Vrste, kultiviranje i tehnološka prerada žitarica.	Da razlikuje vrste žitarica, kao: pšenicu , kukuruz, je am, itd. Da opiše faze kultiviranje i njihove tehnološke prerade.	Maternji jezik, matematika, tjelesni odgoj
	<b>4.2 Agrikulturne biljke</b>	4.1.1 Vrste, kultiviranje i tehnološka prerada biljaka.	Da identificira glavne vrste agrikulturnih biljaka, na in kultiviranja i tehnološki proces prerade.	
	<b>4.3 Voće</b>	4.3.1 Vrste, kultiviranje, prerada, konzerviranje, i hranljivi značaj voće.	Da identificira vrste voće, na in kultiviranja i vrste prerade i njihovo konzerviranje. Da shvati hranljivi značaj voće.	
	<b>4.4 Povrće</b>	4.3.1 Vrste, kultiviranje, prerada, konzerviranje, i hranljivi značaj povrće.	Da identificira vrste povrće, na in kultiviranja i vrste prerade i njihovo konzerviranje. Da shvati hranljivi značaj povrće.	
<b>5.Upoznavanje opasnosti</b>	<b>5.1 Opasnost od električnog napona</b>	5.1.1 Opasnost od električne opreme i instalacije, trafostanice, električne bandere, električne instalacije, električna oprema za domaćinstvo itd.	Da opiše glavne izvore opasnosti od opreme i električne instalacije. Da primjeni pravila za pravilnu upotrebu električne opreme: štakkeri, prekidači, sijalice itd.	Maternji jezik
	<b>5.2 Opasnost od požara</b>	5.2.1 Objašnjenje raznih uzroka o izbijanju	Da identificira potencijalne uzroke izbijanja požara.	

		<p>požara. Igra šibicama i svije ama, upotreba opreme sa plinom, igra vatrometom.</p> <p><b>5.2.2 Preventivne mjere za sprjeavanje izbjivanja požara.</b></p>	<p>Da razlikuje preventivne mjere za spreavanje izbjivanja požara.</p>	
	<b>5.3 Opasnost od visine</b>	5.3.1 Kretanje na visokim objektima	<p>Da identificiše opasnost uslijed nepažljivog kretanja na visokim djelovima stambenih zgrada, balkona, krovova itd., kao i preventivne mjere za eliminiranje ovakve opasnosti.</p>	
	<b>5.4 Opasnost od lifta</b>	5.4.1 Prekid električne energije, preopterećenost lifta i pažnja prema liftu	<p>Da identificiše potencijalne izvore opasnosti od lifta u slučaju nestanka električne energije i preopterećenosti lifta</p> <p>Da razlikuje lift i njegove oštete na djelove kao potencijalni izvor opasnosti.</p>	
	<b>5.5 Opasnost od eksplozivnih sredstava</b>	<p>5.5.1 Vrste eksplozivnih sredstava sa spoljašnjim izgledom kao mine, bombe, granate, meci itd.</p> <p><b>5.5.2 Ponašanje i radnje koje treba poduzeti</b></p>	<p>Da razlikuje pojedina eksplozivna sredstva koja se mogu naći na otvorenom terenu..</p> <p>Da svjesno obavjesti službena lica o svakoj sumnji o otkrivenim eksplozivnim sredstvima</p>	

		prilikom kontakta sa eksplozivnim sredstvima.		
	<b>5.6 Opasnost od hemijskih substanci</b>	5.6.1 Opasne hemijske supstance za život	<p>Da identificuje hemijska sredstva koja može zate i u enik kod ku e, u školi na otvorenom terenu .</p> <p>Da razlikuje supstance koje su opasne po zdravlje ovjeka i za sredinu kao i one bezopasne.</p> <p>Da sprovede pravilne na ine prilikom upotrebe raznih hemijskih sredstava.</p>	
<b>6. Zagadjenje sredine od buke</b>	<b>6.1 Proizvedene buke tehnološkim procesima</b>	6.1.1 Prouzrokovana buka od proizvodnih pogona, motora i saobraćajnih sredstava.	<p>Da identificuje pogone gradilišta i opremu koja proizvodi buku, kao provizodne radionice za preradu drveta, plastičnog materijala itd. koje se nalaze u blizini životne sredine.</p> <p>Da je svjestan štete koju prouzrokuje buka u ovjekovom zdravlju.</p>	Maternji jezik, muzika
	<b>6.2 Proizvedene buke od ovjeka</b>	<p>6.2.1 Galama prouzrokovana igrom u nepodobno vrijeme.</p> <p>6.2.2 Muziciranje i slušanje muzike visokim tonom.</p>	<p>Da razlikuje situacije kada nepažljivi ljudi stvaraju buku u životnoj sredini.</p> <p>Da sastavi raspored muziciranja u vrijeme kada najmanje smeta okolini oko njega.</p>	

## **VRJEDNOVANJE**

Vrijednovanje se vrši na sljedeći način:

1. Vrijednovanje zaloganja u enika u toku realizacije programske sadržine .
2. Vrijednovanje individualnog rada
3. Vrijednovanje doprinosa u grupnom radu.

## **UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATURE I OSTALIH NASTAVNIH IZVORA**

Predložena literatura

1. Priručnik za rad papirom i kartonom, poljoprivredni proizvodi, upoznavanje opasnosti , zagajenje sredine itd. .
2. **Erich Neuwirth:** “Spaß beim Forschen und Entdecken 2”, Veritas-Verlag, Linz, Austrija, 2001.
3. **Schoiswohl · Jeide · Neuwirth :** “Spaß beim Forschen und Entdecken 3”, Veritas-Verlag, Linz, Austrija, 2002.
4. **Schoiswohl · Jeide · Vogl:** “Spaß beim Forschen und Entdecken 4”, Veritas-Verlag, Linz, Austrija, 2003.

Oprema i ostali potrebni preduslovi

1. Treniranje nastavnika
2. Kabinet opremljen materijalom i sredstvima za konkretizaciju .

Minimalni uslovi

1. Treninzi za nastavnike .

## **OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA**

1. Problematski pristup na iznošenju teme-jedinice
2. Posebni naglasak pridati demonstriranju individualnom i grupnom radu .
3. Podstrek individualnog rada razmjenom znanja i vještina, interaktivni rad

## **SMJERNICE ZA SAMOSTALNI RAD**

1. Grupni i individualni rad.

## UMJETNOSTI

- Likovno vaspitanje
- Muzičko vaspitanje



# **LIKOVNO VASPITANJE**

(1. as sedmi no – 18. asova godišnje)

## **UVOD**

Likovna umjetnost je danas nerazdvojni dio svakodnevnice.

Likovnim stvaralaštvom (crtanjem, slikanjem, vajanjem i radom različitim likovnim i nelikovnim materijalima) djeca ovog uzrasta izražavaju svoje viđenje stvarnosti, doživljaje, odnose i stavove. Njihovi radovi predstavljaju jedan od oblika dječeg izražavanja i komunikacije sa svojom sredinom.

Likovno vaspitanje je specifična nastavna oblast kako po nastavnim sadržajima, ciljevima, nastavnim metodama, tako i po komunikaciji koja se ostvaruje, a i po načinu vrjednovanja.

Reformu obrazovanja prate novi trendovi. Dosljednom primjenom novih standarda u nastavnom procesu treba ostvariti i dobre rezultate.

## **OPŠTI CILJ**

- Funkcionalna adaptacija u neposrednom okruženju

## **POSEBNI CILJEVI**

- Percepcija
- Kreacija
- Komunikacija
- Razvoj psihičkih funkcija
- Emotivno – kreativni napredak

## OBJEKTIVI

	<b>OPŠTI</b>	<b>POSEBNI</b>
<b>1.</b>	<b>Posmatranje</b>	<b>Vidjeti, uti, opipati, osjetiti</b>
<b>2.</b>	<b>Doživljavanje</b>	<b>Misaona prerada utisaka</b>
<b>3.</b>	<b>Shvatanje</b>	<b>Formiranje apstrakcija</b>
<b>4.</b>	<b>Kreacija</b>	<b>Kroz likovni djeji izraz</b>
<b>5.</b>	<b>Spretnost</b>	<b>Racionalni pokreti</b>
<b>6.</b>	<b>Integracija</b>	<b>Socijalizacija</b>

## PROGRAMSKO-PLANSKA STRUKTURA / ORJENTACIONA DISTRIBUCIJA/ ( 1. as sedmi no – 18. asova godišnje )

<b>Redni Broj</b>	<b>Kategorije</b>	<b>Podkategorije</b>	<b>Broj asova</b>
<b>I</b>	<b>SPOZNAVANJE</b>	<b>I - 1. – LINIJA</b> ..... <b>I - 2. – BOJA</b> ..... <b>I - 3. – OBLIK</b> ..... <b>I - 4. – KOMPOZICIJA</b> ..... <b>I - 5. – JEDINSTVO</b> ..... <b>SVEG A</b>	1 1 2 1 1 6
<b>II</b>	<b>KREACIJA</b>	<b>II - 1. – LINIJOM</b> ..... <b>II - 2. - BOJOM</b> ..... <b>II - 3. - OBlikovanjem</b> ..... <b>II - 4. - KOMBINACIJA</b> ..... <b>SVEGA</b>	3 3 2 2 10

<b>III</b>	<b>ANALIZA</b>	<b>III – 1. – KOMUNIKACIJA</b> ..... <b>III - 2. – IZLOŽBE</b> .....	<b>1</b> <b>1</b>
		<b>SVEGA</b>	<b>2</b>

### I - KATEGORIJA - SPOZNAVANJE

**UPUTSTVO:** U enik je u situaciji posmatra a i misaonog spoznavaoca (plansko- organizovano i dobro rukovo eno percipiranje). Na taj na in on je u procesu upoznavanja: osjetilnih svojstava linije, boje, kompozicije, jedinstva i svjetlosti (na predmetima, pojavama u okruženju kao i na likovnim djelima). Nastavnik dobrom organizacijom i verbalnim opisivanjem izražava ta osjetilna svojstva radi lakšeg evidentiranja pojedinosti. U enik u ovom uzrastu uo ava djelove cjelina kojima dopunjava osnovnu šemu.

<b>Redni broj</b>	<b>Podkategorija</b>	<b>Standardi dostignu a (šta u enik treba da zna )</b>
<b>I – 1.</b>	<b>LINIJA</b>	U enik je u situaciji da uo ava linije-crte na predmetima u neposrednoj okolini i na likovnim djelima. Upoznao je me usobne odnose linija, njihov preplet, ritam, kontrast i smjerove.U enik je stekao šire znanje o liniji.
<b>I – 2.</b>	<b>BOJA</b>	U enik na senzibilan na in opaža-uo ava kvalitet boja, kvalitet kontrasta, komplementarni kontrast u okolini i na likovnim djelima. Ima predstavu o tonovima i koloritu. U enik je u stanju da uo ava lokalne boje.
<b>I – 3.</b>	<b>OBLIK</b>	U enik prepoznaće jedan i više oblika u prostoru. Jasni su mu jednostavni i složeni oblici i prostori u okolini i na trodimenzionalnim djelima. U enik poznaje oblike organskog i neorganskog porijekla, sli nosti i razlike,kao i

		<p>varijacije različitih osoba (na mineralne, biljne, životinjske i ljudske forme.)</p> <p>Učenik poznaje razlike vrste vizualnih znakova.</p> <p>Učenik uočava odnos djelova prema cjelini (odnosi u grupi). Uočava cjelinu od dijelova.</p> <p><b>Oblici u urbanizmu.</b></p>
I – 4.	<b>KOMPOZICIJA</b>	<p>Učenik je stekao predstavu o kompoziciji (pojam). U stanju je da uočava kompozicije i cjeline u prostoru.</p> <p>Upoznao je osnovne smjerove i položaje kompozicije: vodoravno-horizontalna, uspravno-vertikalna, kosadijagonalna.</p>
I – 5.	<b>JEDINSTVO</b>	<p>Učenik je stekao predstavu o jedinstvu stvorenog od različitih oblika i različitih likovnih elemenata.</p>

## **II - KATEGORIJA – KREACIJA ( SENZIBILITET )**

**UPUTSTVO:** Učenik posjeduje senzibilitet i iskustvo za kreativno stvaranje. Učenik svojim temperamentom zna da izrazi osjećanje doživljene sredine. Na radove unosi mnoge novine kao dinamiku – kretanje (ljudi, automobila i drugo). Emocije i životno iskustvo su mu bogatiji, a izražajna sredstva uvećana. U stvaranju učenik se opušta, te mu rad predstavlja terapijsko sredstvo. Učenik je kroz rad svjestan samoga sebe, prevazilazi sebe kao djela spoljašnjeg objektivnog svijeta. Napušta egocentrizam jer ga zanimaju i radovi drugih učenika (socijalna integracija).

<b>Redni broj</b>	<b>Podkategorija</b>	<b>Standardi dostignuća (šta učenik treba da zna)</b>
II – 1.	<b>LINIJOM</b>	<p>Učenik slobodno i kreativno koristi liniju i njom obogaćuje linearne crtež dodatnim elementima.</p> <p>Učenik je u stanju da zatvorenom linijom organizuje (predstavlja) razlike druge oblike. On je zna kada će koristiti koju liniju. Zna dobro da konstruiše cjelinu od djelova. Linije su mu bogate u položaju, dužini, debљini, štimunguju, razbijaju se, šema. Koristi življe i raznovrsne linije. Spretan je i precizan u pokretima.</p> <p>Učenik linijama izvodi crteže tekture.</p>

<b>II – 2.</b>	<b>BOJOM</b>	Učenik je shvatio da se boja koristi kao izražajno sredstvo u slikarstvu. Učenik posjeduje razvijen senzibilitet da se likovno izražava bojom–tonsko i kolorističko slikanje. Maštovit je u izražavanju. Senzibilan je na intezitet obojenosti. Primjenjuje kolorit u kompoziciji. Spretan je u radu, ima manje mrlja i precizne poteze. Uspješno komponuje bitne i manje bitne elemente. Dosljedan je u primjeni materijala i boje u kolažu.
<b>II – 3.</b>	<b>OBLIKOVANJEM</b>	Učenik je u stanju da oblikuje na površini i u prostoru. Učenik je u stanju da dobro rasporedi zadane predmete u prostoru i da traži najskladniji odnos među njima. Skladno konstruiše cjeline od dijelova. Proporcije su mu dobre. Učenik je ravnotežu, ritam površina mirno-nemirno. Posjeduje veću spremnost i preciznost. Učenik je dosljedan u procesu rada i tehnički korektan. Radi sa svim materijalima i alatima, uredan je i ekonomičan. <b>Dizajn:</b> izrada estitki, zastavica, slikovnica, maski, zmajeva, salveta, tapeta i drugo ( kreacija nastavnika ).
<b>II – 4.</b>	<b>KOMBINACIJA</b>	Učenik zna da kombinuje više tehnika pratećih kreativnih vnošaja.

### III – KATEGORIJA - ANALIZA

**UPUTSTVO:** Učenik je u situaciji da iskazuje mišljenje o svojim radovima, te radovima drugih učenika i umjetnika. Ustanju je da navede poruke koje je prepoznao na različitim umjetnim djelima. Iznosi svoj stav o bogatstvu upotrebljenih likovnih elemenata.

<b>Redni Broj</b>	<b>Podkategorija</b>	<b>Standardi dostignu a ( šta u enici treba da znaju )</b>
<b>III – 1.</b>	<b>KOMUNIKACIJA</b>	U enik je u stanju da analizira i daje ocjenu na radove u enika, umjetni kim djelima, na predmetima narodne umjetnosti, a naro ito djelovima narodne nošnje. Daje sud o pojedinostima, a i o djelu u cjelini.U stanju je da prenese impresije o crtanom filmu, poruke sa postera, reklame i stripa. Uvi a da su savremeni mediji (fotografija, video, strip, reklama, plakat) sredstva umjetni kog izraza.U enik prepoznae prometne znakove i ita ih. Poznaje ostale znakove zna ke, zastave, grbove, pe ate i ostalo.
<b>III – 2.</b>	<b>IZLOŽBE</b>	U enik ima stvorene i razvijene navike i potrebe da organizuje izložbe radova u školi, da posje uje druge izložbe, kulturno-umjetni ke manifestacije i smotre. U enik ocjenjuje i iznosi impresije tih posjeta.

## **LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALI**

<b>TEHNIKE</b>	<b>MATERIJALI</b>
CRTANJE	OLOVKA, PERO /TUŠ/, FLOMASTERI
SLIKANJE	AKVAREL, GVAŠ, TEMPERA, KOLAŽ
MODELOVANJE NA POVŠINI /PLO I I PROSTORU	<b>PLASTELIN, GLINA, PAPIR, KARTON, OTPADNI MATERIJALI, PLODOVI I DRUGO</b>
KOMBINOVANE	RAZLI ITI MATERIJALI

## **MOTIVI I PODSTICAJI - ( SADRŽAJI – TEME )**

Sve što nas okružuje, sve što vidimo može da bude pogodan motiv. I najobi niji motiv ponekad izazove ja i utisak ako se slikovno doživi.

Motivi ( sadržaji – teme ) mogu biti svi predmeti i prostori oko nas, godišnja doba, prirodne promjene, doga aji, praznici, sportske priredbe,

ilustracije, sadržaji koji proizilaze iz ostalih nastavnih predmeta i drugih vannastavnih aktivnosti.

## METODOLOGIJA

- Pri planiranju birati odgovarajuće teme poštujući nastavni plan i program;
- Voditi rачuna o psihofizičkom nivou učenika;
- Nastavnik kreira nastavni proces, uskladjuje ciljeve i rezultate koje očekuje;
- Vodi ciljani razgovor, omogućuje primjenu starih znanja i vještina;
- Nastavnik je partner u pedagoškoj komunikaciji;
- Stvara spregu između učenja i izražavanja.
- Učenici su intelektualnog rezonstora između stvarnosti – učenika – znanja;
- Motiviše učenike i podržava i razvija njihovo interesovanje;
- Odnos učenik – nastavnik baziran je na principu međusobne saradnje i radosti;
- Učenik je u centru pažnje, a nastavnik u ulozi mentora.
- Zanimljiv je i ispoljava entuzijazam, jasan je i isto da ono što je bitno;
- Koristi sve poznate i nove metode (idejna inspirativnost, interaktivnost i druge);
- Njeguje kreativnost i individualnu sposobnost svakog učenika;
- Njeguje iskrenost, neposrednost, dosljednost, smisao za napor, marljivost i tajnost.
- Prati efekte svoga rada;
- Radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi unapređenja nastavnog procesa;
- Učenike navikava na pravilno i bezbjedno korištenje alata, pribora i materijala;

- Navikava u enike na racionalnost i ekonomi nost u radu;
- U enicima dopušta da istražuju, eksperimentišu i iniciraju bez straha od grešaka;
- Podstiče potrebu socijalne integracije;
- Prati napredovanje u enika i redovno i realno ocjenjuje.

## **KORELACIJA SA DRUGIM NASTAVNIM OBLASTIMA**

- Bosanski jezik i književnost ( i drugi jezici ),
- Ru ni rad,
- Matematika,
- ovjek i priroda
- Gra ansko vaspitanje
- Muzi ko vaspitanje,
- Tjelesni i sportski odgoj i drugi predmeti koji posjeduju nastavni reciprocitet.

## **ME UKULIKULARNI STANDARDI**

- Uvažavanje i isticanje prava djeteta;
- Etnička i vjerska tolerancija;
- Uvažavanje ravnopravnosti polova;
- Kultura bavljenja sportom;
- Porodino vaspitanje i dobro zdravlje.

## **VREDNOVANJE**

Vrednovanje je kontinuirano i na vrijeme pozitivno i adekvatno obrazloženo.

Kao takvo doprinosi razvoju pojma o sebi-šta znam i umijem / što je karakteristika za ovaj uzrast . Ovo je značajno za razvoj samopoštovanja u enika i zdravog odnosa prema sebi i drugima.

Ocenjivanjem utvr ujemo kako su ostvareni materijalni, funkcionalni i vaspitni zadaci nastavnog procesa.

Pratiti kako se likovnim elementima i pojmovima stvaraju likovne vrijednosti.

- ✓ kako u enici uo avaju ljepo;
- ✓ kako doživljavaju ljepo.
- ✓ kako u enici stvaraju ljepo.
  - a) Nastavnik prati koliko su emocije i životno iskustvo bogatiji, a izražajna sredstva uve ana.
  - b) Kakav je intenzitet doživljaja izazvanog motivom.
  - c) Kakav je stepen uspješnosti da se to ubje enje izrazi (ostvari) likovnim sredstvima.

#### **PRATITI**

- ✓ formu izraza;
- ✓ boju izraza;
- ✓ kompoziciju izraza.

#### **LIKOVNA DJELA**

Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura; djela iz oblasti urbanizma; produkcije iz itanki, asopisa, novina, kalendara, razglednica; djela po sadržaju iz kosovske baštine sa posebnim naglaskom na baštinu Bošnjaka kako Kosova, tako i šire, kao i svjetskih stvaralaca.

#### **IZLOŽBE**

Izložbe su stalni vid nastavnog odgojno-obrazovnog rada i sredstva kontinuiranog pranja stanja nastave i realizacije nastavnog plana i programa.



# **MUZI KO VASPITANJE**

## **UVOD**

Muzika je dio kulturnog formiranja li nosti i njegova stalna potreba.Ona direktno uti e na kreiranje ovjekove li nosti.Muzika je nesumnjivo ovjekova potreba za stvaralaštvo,komunikacijom i kreativnoš u. Ona produbljuje vizije u u enju koje teže njenim vrijednostima.Muzi ko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi omogu ava:

- Selektivno i aktivno slušanje muzike u okviru medijskih programa i muzi kih priredbi;
- Sudjelovanje u horskim formacijama i drugim muzi kim djelatnostima;
- Budu e šire obrazovanje koje podrazumijeva pripremu za neku profesiju gdje je muzika sastavni dio;

## **CILJEVI PREDMETA**

Ciljevi predmeta su:

- Da podst i radost i pozitivna osje anja prema muzici;
- Da podst i interesovanje za razli ite oblike u estovovanja u muzici;
- Da formira pozitivan odnos prema bosanskoj i svjetskoj muzi koj kulturi;
- Da osposobljava za odabiranje selektivnog muzi kog programa i zdrave zvu ne srdine;
- Da razvija kriterijume za vrjednovanje i kriti ko mišljenje;

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

U enici treba da :

**1. Razvijaju osje aj za zajedni ko muziciranje pod rukovodstvom nastavnika;**

- Pjevaju narodne i umjetni ke pjesme imitiraju i (po sluhu ) sa i bez instrumentalne pratinje;
- Sviraju na muzi kim instrumentima (prije svega na ritamskim), prate i pjesme sa posebnim instrumentalnim sadržajem imitiraju i ( po sluhu );
- Razvijaju vokalnu kulturu,poštju i zahtjeve lijepog i pravilnog pjevanja (disanje,artikulacija,pozicija itd. );
- Zapažaju ritamske promjene tekstualno,pokretno i sviraju i na ritamskim instrumentima.

**2. Razvijaju sposobnost za aktivno slušanje muzike :**

- Zapažaju i razlikuju izražajni karakter,sredstva i interpreta ke formacije u muzi kim slušanim djelima;
- Razlikuju osobenost muzi kog zvuka,uzlaznosti i silaznosti melodije,gradacije tempa i dinami ke obojenosti tokom pjevanja i drugih muzi kih aktivnosti;

**3. Razvijaju kreativni izražaj :**

- Podst i u se za izražajno doživljavanje muzike preko pokreta,plesa,igre,likovnog i tekstualnog izražaja;
- Motiviš u se za kreativno izražavanje ritma i melodije na osnovu individualne zvu ne imaginacije.
- Razumiju muzi ke zapise uz pokretne i likovne simbole;

## NASTAVNI PROGRAM PO RAZREDIMA

Informativni ciljevi	Sadržaj	Znanje i razumijevanje	Sposobnosti	Vrijednosti, stavovi, ponašanje	Aktivnost u enika	Aktivnosti nastavnika
<p><b>Narodne pjesme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiša pada, trava raste, gora zeleni</li> <li>- Bosno moja</li> <li>- Pastir e</li> </ul> <p><b>Umjetni ke pjesme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jesen</li> <li>- Svi na rad</li> <li>- Pjesma dje jeg ro endana</li> <li>- Lisica i koka</li> <li>- Novogodišnja pjesma</li> <li>- Došlo je prolje e</li> <li>- Slon</li> <li>- Mati</li> <li>- Samo da rata ne bude</li> </ul>	<p><b>1. Pjevanje i sviranje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pjevanje dje i jih pjesmica (o školi, okolini, odrastanju, životnjama, godišnjim dobima) umjerenog tempa i jednostavne strukture;</li> <li>- Igre za vježbanje disanja i razvoj glasa;</li> <li>- Pjevanje uz usklaivanje glasa po visini i glasno i;</li> <li>- Tijelo kao instrument;</li> <li>- Sviranje na Orffovom dje ijem instrumentariju;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pjeva i prepoznaće pjesmice na osnovu melodije.</li> <li>- U estvuje u zajedni kom pjevanju i poštaje pravila.</li> <li>- Razumije i korigira greške u pjevanju.</li> <li>- Spontano koristi tijelo i priru ne instrumente.</li> <li>- Svira na instrumentu kako mu se pokaže.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pjeva u skladu sa mogu nostima;</li> <li>- Vježba glas u skladu sa instrukcijama nastavnika;</li> <li>- Sam traži pomo kad osjeti da mu treba;</li> <li>- Prepoznaće Orffove instrumente i kombinuje ih sa priru nim;</li> <li>- Svira sam i bez podsticaja nastavnika;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uvi a da pjevanje treba najviše vježbati;</li> <li>- primjenjuje igre za vježbanje disanja i razvoj glasa i provjerava sebe u odnosu na druge;</li> <li>- Koristi instrumente kao pratnju pjevanju i uvi a da je takvo muziciranje ljepše, naro ito za slušanje;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pjevanje i sviranje u razli itim prilikama;</li> <li>- Napraviti poster sa slikama instrumenata vlastitog tijela (glas, jezik, dlanovi, prsti, noge)</li> <li>- Prikupljanje, ispitivanje materijala i izrada instrumenata;</li> <li>- Upore ivanje zvuka sa orginalnim;</li> </ul>	<p>Osmišljavanje prigodnih igara za bolje u enje;</p> <p>Demonstrira i rukovodi aktivnostima u enika i motiveše ih u radu;</p> <p>- Pomaže u enicima u kolektivnom, grupnom i individualnom muziciranju;</p>

<b>Muzi ke igre:</b>  - I mi znamo svirati - Kalopere, pere - oro, oro, slušaj sada	<b>2. Muzi ke igre</b>  - Pjesmice sa odre enim pokretima (život u prirodi, radovi, narodni obi aji). - Narodno kolo;	- Povezuje ritam pjesmice sa pokretom, odnosno prati datu koreografiju.	- Samostalno pjeva i igra; - Predlaže i nove pokrete; - Samostalno igra u kolu;	- Razvijanje mišljenja da je pokret važan u plesu i kolu, kao i za upoznavanje muzi ke baštine Bošnjaka;	- Predlaganje muzi ke igre;	- Vodi aktivnosti u enika, pokazuje, demonstrira i usmjerava u pravcu interesa i mogu nosti;
<b>Intru-mentalne:</b>  - Posko ica	<b>3.Brojalice</b>  - Odbrojavanje brojalica kao na igralištu-skandiranje; - Izvo enje mjere i ritma instrumentima tijela; - Izvo enje ritma brojalice Orffovim instrumentima; - Izvo enje kretanjem u koloni;	- Ponavlja i razumije pokrete brojalice; - Prati i izvodi pokrete u mjeri i ritmu (dugi i kraki slogovi); - Pravilno izvodi ritam na ritmi kom instrumentu; - Pravilno kora a u ritmu;	- Prepoznaže ranije nauene brojalice na osnovu ritma bez teksta; - Ta no izvodi mjeru i ritam; - Izvodi ih ta no i samostalno na instrumentu bez pomoći; - Poigrava se i kombinuje ih;	- Reprodukuje ritam na instrumentu, u i druge i ja a samosvijest;	- Izrada zidnog panoa sa zapisima;	Rukovodi, pomaze, koordinira, osmišljava igre interakcije; - Vodi i usmjerava aktivnosti u enika, pokazuje, demonstrira, procjenjuje individualna postignu a i interesovanja;

<p><b>Primjeri za slušanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- K.Sen-Sans: Magarci i pjanist iz "Karnevala životinja"</li> <li>- B. Mihaljević: Zeko i potoči</li> <li>- Vatroslav Lisinski: Ribar</li> <li>- Frederik Šopen: Želja</li> <li>- Nikolaj Rimski Korsakov: Bumbarov let</li> <li>- Sergej Prokofjev: Peča i vuk</li> </ul> <p><b>Muzika iz filma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Walt Disney: - Dumbo (Dambo)</li> </ul>	<p><b>4. Slušanje muzike</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slušanje stranih i domaćih kompozicija: vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih.</li> <li>Upoznavanje osobina tona, tempo, dinamika, brojanje, karakter muzike, muzičke forme.</li> <li>- Upoznavanje zvuka nih svojstava muzičkih instrumenata.</li> </ul> <p><b>5. Dječje stvaralaštvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Improvizacija na Orffovim instrumentima;</li> <li>- Improvizacija pokreta u ritmu;</li> <li>- Literarno ili likovno izražavanje doživljaja muzike;</li> </ul>	<p>Prepoznaje ranije slušana djela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepoznaće karakter djela;</li> <li>- Prepoznaće osobine tona: visok-dubok, glasno-tihobrzspos;</li> </ul> <p>Prepoznaje instrumente: klavir, gitara, bu-banj, harmonika, violina;</p> <p>- Spontano improvizira: dovrši zapeti pjesmu pjevanjem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spontano na muziku progovara pokretom, likovno ili literarno;</li> <li>- Na podsticaj daje ideje;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slušaju i pjevući melodiјu, razlikuje, upoređuje, izvodi zaključke;</li> <li>- Saopštava koliko izvodi;</li> <li>- Samostalno određuje karakter kompozicije;</li> <li>- Tačno određuje osnovne osobine tona: visinu, trajanje, glasno, boja, tempo;</li> <li>- Razlikuje instrumente i vizuelno i auditivno;</li> <li>- Samostalno smišlja, upoređuje, dodaje, mijenja;</li> <li>- Stvara kombinacijom riječi, instrumenata, pokreta i likovnim izrazom;</li> <li>- Sam predlaže ideje;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saopštava svoj doživljaj;</li> <li>- Pokazuje da cijeni izvodore i razvija pozitivan stav prema muzici i kompozitorima;</li> <li>- Razgovara o djelu i osjećaju ugodnosti i opuštanja i traži da se ponovi;</li> <li>- Razvijanje pozitivnih navika i potrebe za muzikom;</li> <li>- Uočava razlike i sa zanimanjem opisuje;</li> <li>- Saopštava interes i želju za njihovo kombinovanje;</li> </ul>	<p>Prikupljanje kaseta i CD sa odgovarajućim djelima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prikupljanje štampanih materijala i slika kompozitora i muzičkih instrumenata simfonijskog orkestra i tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji;</li> </ul> <p>- Planira, priprema i podstavlja enike na kreativan rad u oblasti muzike i sadržaje predmeta korelira sa ostalim umjetnostima područjima;</p> <p>- Planira, priprema i podstavlja enike na kreativan rad u oblasti muzike i sadržaje predmeta korelira sa ostalim umjetnostima područjima;</p>
---	---	--	---	--	--

## **DIDAKTIKO –METODSKA UPUTSTVA**

Strategije nastave i u enja bazirane su na višestrukoj ulozi nastavnika koje se izmjenjuju u nastavi muzike kulture. Nastavnik kao didakti ar izmjenjuje nastavne metode, a prirodi predmeta najbolje odgovaraju: metoda demonstracije i ilustracije (instrumenti, pjevanje, fotografije, transparentne folije), pripovijedanje i razgovor (usmjereni i impuls-razgovori), a posebno praktični rad i posjete kulturnim i muzičkim ustanovama,kao planer metoda interaktivnog u enja: kooperativne metode, egzemplarna nastava, u enje putem otkrića, stvarala ka nastava, različiti nivoi složenosti,rad u parovima,kao instruktor aktivne nastave: analitičko-sintetička, metoda analogije, problemska, algoritamske metode, primjena modela, projekt-metoda, kao koordinator kooperativnog u enja: timski metod u enja, mozaik metod i njegove modifikacije, grupni projekt metod, kooperativna mreža (muzike radionice, izložbe improvizovanih instrumenata i sl.).

### *INTERPRETACIJA*

U izboru pjesama nastavnik treba voditi računa o tome da one odgovaraju opsegu dječjeg glasa i da su im po sadržaju i karakteru interesantne i bliske. U prigodnoj atmosferi,dijete treba najprije emotivno da doživi pjesmu i osjeti njen umjetnički kvalitet,slušajući i nastavnika koji pjeva uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir ili sintisajzer). Uz pjevanje nastavnika djeca će naučiti pjevati pjesmicu, istovremeno, melodiju i tekst,kolektivno,grupno i individualno.

Učiti ih u cjelini slušajući i pjevanje nastavnika (uz pratnju instrumenta) uz pravilno držanje tijela i disanje (preduslov za pjevanje), sa odgovarajućom intonacijom i dijekcijom,precizno i ujednačeno,uz odgovarajući tempo i dinamiku u skladu sa njenim karakterom najprije kolektivno, zatim u grupi, u paru i individualno.

Igre sa pjevanjem i različitim sadržajem treba birati u tom smislu da djeca podražavaju razne radove, život u prirodi,narodne običaje i drugo. One imaju osnovni zadatak da se pravilno izvodi melodija, i usavršava skladno, izražajno, slobodno i ritmički povezano kretanje uz muziku. Tako se istovremeno kretnjama izražava karakter, ritam, tempo i dinamika pjesme, a razvijaju i usavršavaju preciznost, lakoću, skladnost i izražajnost pokreta uz muziku. Igre i narodna kola sastoje se iz osnovnih pokreta: hodanje, poskakivanje s plesnim elementima, razne kretnje ruku, pljeskanje, tapkanje, okreti itd. Veoma su vrijedne slobodne ritmičke igre

u kojima dolazi do izražaja dje ija improvizacija i pokreti i to na muziku koju su predhodno dobro upoznala.

Brojalica kao poetsko, ritmi ko-metri ko stvaralaštvo u ovoj oblasti zauzima posebno mjesto u razvoju osje aja za ritam. Brojalicu treba izvoditi najprije skandiranjem teksta uz odbrojavanje kao na igralištu, zatim instrumentima vlastitog tijela (pljeskanje rukama, topot nogama), priru nim instrumentima, Orffovim instrumentima, kretanjem u koloni.

### **STVARANJE**

U podruju dje ije stvaralaštva treba koristiti Orffov instrumentarij i priru ne instrumente, prepoznavati ih, svirati zvukove iz prirode i razne ritmove i sa njima svirati uz pjevanje, što poveava osje aj kompetencije, socijalizira i djeluje terapeutski. Uz njihovu upotrebu treba organizovati razliite oblike improvizacije: melodijska, ritmi ka, improvizacija forme, komponovanje i likovno i literarno izražavanje na osnovu doživljaja muzike, kao i muzi ko-scenske igre koje povezuju muziku, ritam, pokret i govor.

### **SLUŠANJE**

Prilikom izbora djela za slušanje muzike, me u kojima treba da budu zastupljena, vokalna, instrumentalna i vokalno-instrumentalna, treba voditi ra una da njihovo trajanje, složenost budu u skladu sa uzrastom. Djecu u iti da zapažaju i prepoznaju karakter kompozicije, tempo i dinamiku izvoenja, formu kompozicije, izvo a e i sastave, muzike instrumente. Podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno jer se time podsteti njihova kreativnost.

### **MUZI KO – RAZVOJNA DOSTIGNU A**

Ova oblast sistematizuje muzike sposobnosti, vještine i druga znanja koja su karakteristi na za pojedine muzi ko-razvojne periode. Prve tri godine zajedno sa predškolskim periodom predstavljaju vrijeme ranja elementarnih muzike sposobnosti, kad se ritamski i melodijski sluh u odgovarajuoj muzici sredini spontano razvijaju. Takvu sredinu treba obezbijediti u školi, jer je sluh od odlučujueg zna aja za muziku sazrijevanje i dalji razvoj muzike kog mišljenja.

- **Vještine** se odnose na pjevanju, govornu i instrumentalnu motoriku, kao i pokretno izražavanje zvukovnih karakteristika. Vježbamo ih uz izvođenje, a posebno uz didaktičke igre pomoći u kojih postižemo volju za usvajanjem i kontrolisanu pažnju. Sa njima dostižemo viši kvalitativni nivo izvođenja (to su vježbe za pjevanje, tjelesno opuštanje, držanje instrumenata, oblikovanje i artikulaciju tonova, ritma, dinamike).

- **Znanja** u prve tri godine obuhvataju upotrebu najjednostavnijeg muzika kog izraza i orientaciju u slikovnim muzikim zapisima. U enici razlikuju zvukove i razumiju zvukove (svijetla, tamna, prodorna, mehka).

## **STANDARDI ZNANJA PO RAZREDIMA**

### *SPOSOBNOSTI*

U enici :

- O dobijenoj informaciji žele više da saznaju,
- Izričanjem brojalica, zagonetki, izreka i odlomaka sa onomatopejama, produbljuju ritmičke i govorne sposobnosti,
- Razvijaju muziku mišljenje i analitički saznavaju odnose o osobinama tona kao što su glasniji – tiši, visoki – niži, duži – kraći,
- Upoznaju i razlikuju više zvuknih boja,
- Razvijaju osjećaj za muziku formalne cjeline prilikom pjevanja, sviranja i slušanja;

### *VJEŠTINE*

U enici :

- Poboljšavaju tehniku pjevanja i instrumentalnog sviranja,
- Postaju spretniji u izražavanju pokretom muzike koju slušaju,

### *INFORMATIVNA SAZNANJA*

Uz muziku aktivnosti i sadržaje :

- Bolje razumiju muziku zapise uz pokretne i likovne simbole,

- Razumiju i koriste ve i broj muzičkih pojmove – glas, zvuk, ton, tišina – pauza, visoki – niži tonovi, melodija, takt, muzička priredba, muzički program, marš, ples, muzička bajka;
- Prepoznaju i imenuju Orffove, narodne i klasične instrumente;

## **ME UPREDMETNA POVEZANOST**

Gradivo iz muzike culture, koja je u funkciji estetskog odgoja mladih, ima u sebi elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlivanje i ostalih sadržaja na ovom uzrastu. Korelacija sa drugim predmetima je sasvim prirodna: likovno izražavanje doživljaja muzike ili ilustracija pjesme, s maternjim jezikom (rješavanje problema dijkcije, pismenosti i sl.) s prirodom i društvom (godишnja doba, svijet oko nas, životinje, narodna muzička tradicija BiH), tjelesnom kulturom (ritmika, ples uz muziku, dječje narodne igre, koordinacija pokreta i sl.) i matematikom (brojanje, pojam veličine i sl.).

## **OSNOVNI STANDARDI ZNANJA PO RAZREDIMA**

Učenici znaju :

- da u grupi i individualno zapjevaju narodne i umjetničke pjesme u skladu sa svojim individualnim sposobnostima i uz različita izvođenja (jednoglasno, uz instrumentalnu pratnju ili bez nje);
- brojalice sa ritamskom pratnjom (koristeći ruke, noge ili instrumente Orffovog instrumentarija);
- da izvode muzičke igre (didaktičke, igre sa pjevanjem, igre uz instrumentalnu pratnju, male muzičke dramatizacije);
- razlikuju zvukove, tone i tišinu;
- razlikuju boje glasa (dječji, ženski, muški);
- razlikuju pojmove glasno-tiho, brzo-polako, viši-niži tonovi;
- imenuju i razumiju pojmove: hor-horovo, kompozicija-kompozitor, dirigent, brojaličica, uspavanka, marš, muzička bajka, muzička priredba, melodija, takt;
- da se orijentisu u osnovnim simboličkim zapisima;

## **VREDNOVANJE**

Nastavnik vrednuje dostignu a muzi kog stvaranja po profesionalnim psihodidaktičkim zahtjevima. Vrednovanje se obavlja grupno i individualno, vrjednuju i dostignu a u muzi kom individualnom razvoju u enika u aktivnom slušanju, vokalno-instrumentalnom interpretiranju i stvarala kom radu.

Nastavnik prati, evidentira i vrednuje muzi ke sposobnosti, informativna znanja i interesovanja u enika. Vrjednuju se muzi ki doživljaji u slušanim muzi kom djelima. Vokalno-instrumentalno interpretiranje vrjednuje se po usvajanju odre enog broja pjesama, sadržaja i interpreta kog doživljaja. Nastavnik treba da prati i podstoli interesovanje u enika za kreativno izražavanje i njihovo napredovanje u muzici:

- Vokalna interpretacija ,
- Interpretacija na muzi kom instrumentima,
- Kreativno izražavanje i doživljavanje,
- Aktivno slušanje,
- Praktično shvatanje naučenih muzikalnih pojava.

Tokom vrjednovanja, nastavnik treba da ima uvid u standarde vrjednovanja po nivoima i dostignu ima.

## TJELESNI ODGOJ

- Tjelesni odgoj i sport



## **TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ**

**(2 sata nedjeljno, ukupno 37 sasova)**

### **UVOD**

Planom i programom tjelesnog i sportskog odgoja za učenike trećeg razreda neformalnog obrazovanja osnovne škole, predviđena je realizacija svega što je sa posebnim vrijednostima biološko-zdravstvenim i vaspitno-obrazovnim.

Na osnovu ovoga i polazeći od zahtjeva, pravila, metoda, organizacionih oblika obrazovnog rada koje uslovjava opšta didaktika i posebna metodika tjelesnog i sportskog odgoja, ova vještina ima vrijednost i poseban značaj za kultivisanje i zaštitu zdravlja, narođeno učenika koji su obuhvatieni u neformalnom obrazovanju u trećem razredu.

Organizacijom i dobrim korištenjem tjelesnog i sportskog odgoja, polazeći od nastavnih principa, osim uticaja u razvoju psihomotornih sposobnosti učenika postiže se i stvaranje navika za učvanje i kultivisanje, pravilno držanje tijela kao i doživljavanje pokretnih postupaka sa ritmičko-estetskog aspekta.

### **CILJ**

Programskim sadržajem, izrađen i obuhvat en u nastavnom planu i programu za ovaj razred, postiže se:

- osposobljavanje učenika sa aspekta stvaranja pokretnih navika,
- pogodnost pokretnih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti organa u organizmu učenika,
- dalji razvoj kreativnih sposobnosti preko igre,
- sticanje i stvaranje navika za pravilno držanje tijela,
- prijatan i pozitivan doživljaj tjelesnog i sportskog odgoja,

- poštovanje kulturnih i društvenih postignu a,
- sticanje navika za humanitarnu i društvenu djelatnost,
- podsticaj u enika za inicijativu i nezavisnu djelatnost, imaju i u vidu osnovne principe nastave.

## **OBJEKTIVI**

Preko programskih sadržaja, koji su predvi eni da se realizuju sa u enicima tre eg razreda neformalnog obrazovanja, trebaju se posti i ovi objektivi:

- **Tjelesni razvoj i razvoj pokretnih funkcionalnih sposobnosti;**
- **Sticanje i usavršavanje prirodnih pokreta i sportskog znanja;**
- **Upoznavanje sa teoretskim znanjem nastave;**
- **Prijatan doživljaj tokom tjelesnog i sportskog razvoja.**

### **Tjelesni razvoj i razvoj pokreta i funkcionalnih sposobnosti**

- odabranim pokretima da se uti e na pravilnom držanju i rast tjela;
- da se nastavi sa maksimalnim uticajem na ravoju motori kih sposobnosti, koriste i razne forme pokreta, elementarne igre, štafeta i poligona;
- razvoj sposobnosti za orjentaciju u prostoru (TEREN), usavršavaju i razli ite stavove tjela pod uticijem dinami ke sile i položaja koji zauzima tjelo;
- da se uti e na razvoju funkcionalnih sposobnosti organizma u enika;
- razvoj sposobnosti u usavršavanju ritmi kih elemenata i plesa;
- ispunjavanje primarnih motiva u enika koji su potrebni za pokrete i igru;
- da se uti e na pravilnom funkcionisanju higijenskih navika na osnovu životnih uslova.

### **Sticanje,usavršavanje prirodnih pokreta i sportkih znanja**

- stvaranje osnove za usavršavanje pokreta koji e koristiti za razvoj i usvajanje sportskog znanja;

- upoznavanje sa položajima tjela i usvajanje istih na nezavisan na in;
- usvajanje polažaja tjela i izvo enje tjelesnih pokreta u razli itim uslovima;
- prijatan doživljaj u toku upotrebe sprava kao i upotreba raznih rekvizita (lopte, kugle, konopca, drvenih unjeva, krugova i dr.);
- upoznavanje i usvajanje osnovnih elemenata iz atletike;
- upoznavanje i usvajanje osnovnih elemenata iz sportske gimnastike;
- upoznavanje i usvajanje tehnike pokreta i igrana loptom;
- upoznavanje nekoliko kreativnih igara;
- usvajanje i izvo enje osnovnih igara i ritmi kih pokreta;
- upoznavanje i usvajanje tehnike slobodnog plivanja (kraul) plivanje 25 m;
- poznavanje zimskih sportova;
- adaptacija organizama u enika uslovima u vodi i snjegu.

### **Upoznavanje teoretskih osobina**

- da se nastavi sa upoznavanjem i na inom upotrebe sportskog odjevanja;
- upoznavanje sportskih terena i objekata, sprava i rekvizita i dr.;
- upoznavanje i poštovanje pravila tokom organizacije elementarnih i sportskih igara;
- upoznavanje i poštovanje uslova i osnovnih principa tokom upotrebe sportskih objekata (sale, sportski tereni, školska dvorišta-polygoni, bazeni i dr.);
- upoznavanje i ispunjavanje zahtjeva i higijenskih uslova za o uvanje zdravlja.

### **Prijatan doživljaj sportskog i tjelesnog odgoja**

- stvaranje osnove za motivaciju upražnjavanja tjelesnih aktivnosti, kako bi postigao kasnije, da ocjeni njihovu vrijednost;
- ispunjavanje zahtjeva kretanja i doživljaj tokom izvo enja;
- preko igre da se postigne motivacija u enika i zadovoljstvo tokom vježbanja;

- preko tjelesnih aktivnosti da se postigne samopouzdanje, borila ki duh, smjelost i duhovna izdržljivost;
- estetski i ritmi ki doživljaj nastave;
- razvijanje i doživljaj zdravih, duhovnih i kulturnih odnosa izme u u enika.

### **OSNOVNI POKAZATELJI PROGRAMA**

<b>Kategorije</b>	<b>Podkategorije</b>	
1. Prirodni pokreti	Hodanje i tr anje, skokovi, penjanje i nošenje,vješanja itd.	10 –27.33%
2. Atletika	Trka (tr anje), skokovi i bacanja	10-27.33%
3. Ritmi ka i sportska gimnastika	- Vježbe na podu-akrobatika. Preskoci. Vježbanja na gimnasti koj gredi. Ritmi ke vježbe i narodna kola.	7-19.91%
4. Rukovanje rekvizitima	- Vježbe loptom, drvenim unjevima, krugovima i palicama.	10- 27.33s%
5. Druge aktivnosti	Vježbe oblikovanja sa i bez rekvizita na svim nastavnim asovima. - Šetnje. Logorovanja i takmi enja.	

## ORGANIZACIJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Kategorije	Podkategorije	Programski sadržaji	Postignu a
1. Prirodni pokreti	Hodanje i tr anje  Preskoci  Uspinjanje i nošenje  Vješanja	<p>Hodanje i tr anje razli itom formom i pozicijama (kratki koraci, dugi, brzo, polako, na vrhovima prstiju, na petama, položaj gore, srednji, potrbuške, bo no, le no i dr.) – osnovne i štafetne igre.</p> <p>Preskok niskog konopca i razli itih prepreka (sanduk i gimnasti ka greda, medicinska lopta,) pritke, i dr.</p> <p>Uspinjanje po gimnasti kim spravama postavljeni koso (švedski (gimnasti ki) sto, daska, purtekat, konopac, stepenište) palice itd. Nošenje razli itih težina (2-3 kg) preko gimnasti kih sprava na daljinu od 6-10 m.</p> <p>Slobodno i mješovito vješanje na gimnasti kim spravama. (krugovi, šipka, razboj, vija a, konopac, stepeništa,) preko granja-drve a i dr. - Prelaz sa slobodnog vješanja na mješovito i obrnuto.</p>	<p>Učenici treba da: Pojavaju vještinu i pokretne navike najpovoljnijih postupaka kao i ritmi ki na osnovu njihovih sposobnosti na odre enoj daljini - 20 – 30 m.</p> <p>Da postignu bolje rezultate u pore enju sa prvim mjeranjem tokom druge godine.</p> <p>Da brižljivo realizuju na ine na uspinjanja i nošenja težina sa jednom i objema rukama.</p> <p>Da realizuju na pravi i brižljivi na in slobodnih vješanja, prilago avaju i se priboru koji koriste.</p>

	Pjenjanja:	Penjanje na razne načine i različite sprave (trbušno, bočno, leđno, sjedno) pomoći u ruku i nogu, samo jednom rukom i jednom nogom, samo rukama i dr.	Da steknu vještine i pokretne navike, djelujući ritmički na osnovu njihovih sposobnosti na određenoj udaljenosti 6-8 m.
Atletika	Trke	Elementi normalnog i takmičarskog trčanja iz starta gore na udaljenost 10,20 i 30 m. Takmičenja na udaljenost od 30 m.	Da postignu bolje rezultate u poređenju sa prvim mjeranjem tokom druge godine.
	Skokovi	Skok udalj iz mjesta i sa zaletom. Takmičenja u skokovima iz mjesta i daljini.	Da postignu bolje rezultate sa skokom udalj iz mjesta u poređenju sa prvim i drugim mjeranjem.
	Bacanja	Bacanje kugle 200 gr. iz mjesta i udalj sa zaletom u cilj (jednom i objema rukama). Takmičenje ko najviše, najdalje i najtačnije.	Da postignu što bolji rezultat bacanjem kugle u daljini u cilju u poređenju sa prethodnim rezultatima.
Sportska i ritmička gimnastika	Vježbe na podu	- Kolut naprijed i kolut nazad. - Vertikala nad plećima „Svijetla“.	Da razumiju potrebne pozicije i da stekne pokretne navike koje zahtjevaju djelovanje tokom vježbanja „
	Preskoci	Poskoci nad švedskim sandukom u visini 60 cm.	„
	Vježbe na niskoj gredi Ritmičke	Hodanje i trka preko grede, okretanje za $180^\circ$ i $360^\circ$ , skok sa grede tjemom u krug.	Da postignu bolje rezultate u

	vježbe i narodna kola	- Preskoci , galop, okretanja za 180° - elementarne igre sa elementima ritmi kih pokreta. Narodna kola iz iz društvene sredine.	usavršavanju pokretnih navika po ritmu koji zahtjeva tehnika izvo enja.
Rukovanje rekvizitima	Loptama	Dodavanje, prijem, driblinzi (rukom, nogom, glavom. rekvizitima i dr.). Dodavanje u dvoje i troje. Osnovne igre loptom. Takmi enja.	Da izvršavaju razne postupke sa loptama, da poga aju cilj i da usvajaju i primjenjuju pravila tokom igre i takmi enja.
	Krugovima	Žongliranje i upotreba krugova za vježbu formiranja osnovne igre sa krugovima.	„
	Drvenim unjevima	Žongliranje i upotreba drvenih unjeva za vježbe formiranja elementarne i štafetne vježbe.	„
	Palicama	Žongliranje i upotreba palica za vježbe formiranja osnovne igre i igre štafetom.	„
Druge aktivnosti	Vježbe formiranja	Vježbe formiranja sa i bez rekvizita na pripremnom djelu asa.	Da poja aju pokretnе vještine i navike sa ritmi kim postupcima psihomotori kih sposobnosti.
	Šetnja i kros	Dvije šetnje: u jesen, zimi i jedan kros – jesenji kros.	
	Igre na snijegu	7-10-osnovnih igara na snijegu, klizanje na sankama i skijama na pogodnim terenima. iš enje i priprema rekvizita za klizanje.	Da se postigne ja anje pokretnih navika i vještina, kao i prilago avanje organizma u uslovima na snijegu.

## **KONTROLISANJE I VRJEDNOVANJE U ENIKA**

1. Stalno vrjednovanje pokretnih sposobnosti
  - Poslije svake kategorije programskog sadržaja, koja je realizovana, da se ocjenjuju postignu a i rezultati, rangiraju i u enike u tri grupe.
2. Kontrolisanje-vrijednovanje antropometrijskih osobina i sposobnosti najmanje dva puta godišnje i to:
  - Kontrolisanje pravilnog držanja tijela.
  - Težinu tijela (TT) – Visina tijela (VT) - antropometrija.
  - Tranje 3X10 m (V 3x10 m).
  - Bacanje kugle udalj 200g. (BL-200g).
  - Udaranje lopte o zid 25 sek (ULP-25s.).
  - Skok iz mjesta udalj (SMU).

Na osnovu obrade rezultata i postignu a-promjena od prvog mjerena treba da se rangiraju u enici u tri grupe sa ciljem da se ubudu e programira rad po rangovima u enika (naprijedni, prosje ni i na istom osnovnom nivou).

## **OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Oslanjaju i se na biopsihomotori ke osobine uzrasta u enika tre eg razreda, njihov organizam je sposobniji da preovlada ve a optere enja nego organizam u enika drugog razreda, nastavnik treba da, u skladu sa sposobnostima u enika, tokom organizacije nastvanog procesa, treba da dodaju zahtjeve, konkretno ako u drugom razredu tr ali brzo do 20 m u daljinu, sada treba da tr e na daljinu do 30 m.

Odabiranje i upotreba vježbi treba da budu orjentisani, osim na razvoju psihomotori kih-transformacija sposobnosti i na usvajanje i usavršavanje znanja, vještina i pokretnih navika.

Osim osnovnih elemenata, nastavnik u uvodnom dijelu asa treba da koristi u velikoj mjeri i osnovne forme hodanja, tranja, preskoka i dr. Dok u pripremnom dijelu treba pripremiti i vježbati kompleks V.F. sa i bez rekvizita, najprije, prikazivaju i ih sam. Vježbe trebaju biti složenije,

sa većim intenzitetom, izraženije i većini slučajeva da se koriste vježbe formiranja (V.F.-kompleks) sa rekvizitima (loptama, palicama, unjevima od drveta, kratak konopac i dr.). Jedan kompleks V.F. može se koristiti i na nekoliko nastavnih asova.

Na osnovnom djelu asa nastavnik treba da koristi one forme rada, metode, nastavna sredstva (sprave i rekvizite) pridržavajući se i poštujući nastavne principe, koje će omogućiti najprije usavanje tehnike izvođenja pokreta sa uticajem u transformiranju psihomotoričkih sposobnosti. Ovo se postiže djeleći i osnovni dio na dva dijela (formalno). U prvom djelu treba vježbati u osvajanju nastavne jedinice, dok u drugom dijelu rad se organizuje u vidu igara ili takmičenja (elementarne i štafetne igre).

Tokom organizacije nastavnog procesa trebaju se odabrati one motori ke aktivnosti koje u eniku mogu biti omogućavaju da izrazi kreativne sposobnosti sa aspekta pokreta, dok tokom organizacije igara i takmičenja nastavnik treba da obrati pažnju da one utiču na učenike tako da oni dožive zadovoljstvo, sticanje samopouzdanja, ljubav prema drugu, pravilan stav prema pobjedi i porazu u igrama. Efekat organizma nastavnog procesa tjelesnog i sportskog odgoja biće veći, ako nastavnik koristi i muziku.

**REZIME:** Od svega ovoga proizilazi da nastavnik (razredne nastave) treba da ima u vidu:

- Pristup problemima u prikazu i organizaciji nastavnog procesa,
- Poseban naglasak u demonstriranju i frontalnom i grupnom radu sa učenicima,
- Motivacija i ohrabrenje učenika za frontalni rad, grupni i individualni, postižući praktičnu i teoretsku sposobnost.

## LITERATURA

1. B. Hasangjekaj: Tjelesni i sportski odgoj 1. - PRIRU NIK Priština, 2004.
2. Grupa autora: Tjelesni i sportski odgoj 2. Priština, 2004.
3. B. Hasangjekaj: Metodika tjelesnog odgoja, Priština, 1998.
4. B. Hasangjekaj: Tjelesni i sportski odgoj-1. Priručnik, Priština, 2004.

5. M. Koritnik: „2000 igre“, Priština, 1998.
6. M. Pirc: „Metodika sportskog uzgoja“, Ljubljana, 1995.
7. M. Koshnićar: „Tjelesni i sportski odgoj O.SH. I-IV, Priština, 1968.
8. Grupa autora: „Didakti ke igre u dje jem vrti u“, Tirana,
9. Grupa autora: „Tjelesni odgoj u školi“, Tirana, 1973.

Tiraž: 100 komada  
Priprema za štampu  
*SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR* – Prishtinë  
Štampa: PRINTING PRESS – Priština

Katalogimi në botim – (**CIP**)  
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214(496.51)(075.3)

Nastavni plan i program : za tre i razred osnovne škole neformalnog obrazovanja / [ Glavni urednik Fehmi Ismaili]. – Priština : Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju, 2007. - 144 f. ; 24 cm.

Literatura : f. 141-142

1. Ismaili, Fehmi

**ISBN 978-9951-16-022-3**